

## 2040.

Na osnovu člana 4 stav 6, člana 7 stav 2, člana 11 stav 4, člana 12 stav 12 i člana 13 stav 3 Zakona o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list RCG", broj 48/07 i "Službeni list CG", br. 76/08, 30/17 i 43/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

### P R A V I L N I K

### O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TIPOVIMA ĐUBRIVA, USLOVIMA ZA AMONIJUM-NITRATNA ĐUBRIVA VISOKE KONCENTRACIJE AZOTA, NAČINU OZNAČAVANJA I PAKOVANJA ĐUBRIVA\*

#### Član 1

U Pravilniku o tipovima đubriva, uslovima za amonijum-nitratna đubriva visoke koncentracije azota, načinu označavanja i pakovanja đubriva\* ("Službeni list CG", broj 32/15) u Prilogu 1 Tabela C.1. Prosta tečna đubriva, Tabela D. Neorganska đubriva sa sekundarnim hranivima, Tabela E.3.1. Helatni reagensi, Tabela E.3.2. Kompleksni reagensi, Tabela F.1. Inhibitori nitrifikacije, Tabela F.2. Inhibitori ureaze mijenjaju se i glase:

**Tabela C.1. Prosta tečna đubriva**

Br.	Tip oznake	Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima	Minimalni sadržaj hraniva (u masenim %) Podaci o izražavanju hraniva Ostali zahtjevi	Ostali podaci o tipu oznake	Sadržaj hraniva koje treba deklarisati Oblici i rastvorljivost hraniva Ostali zahtjevi
1	2	3	4	5	6
1	Rastvor azotnog đubriva	Proizvod dobijen hemijskim putem i rastvaranjem u vodi, u obliku stabilnom na atmosferskom pritisku, bez dodatka organskih hraniva životinjskog ili biljnog porijekla.	15% N Azot izražen kao ukupni azot ili ukoliko je samo jedan oblik kao nitratni, amonijačni ili azota iz uree (ureic nitrogen) (amidni azot) Maksimalni sadržaj biureta: amidni azot x 0,026.	-	Ukupni azot i za svaki oblik čiji je sadrži minimum 1%; nitratni azot, amonijačni azot i azota iz uree (ureic nitrogen) (amidni azot).  Ako je sadržaj biureta manji od 0,2% mogu se dodati reči "nizak sadržaj biureta".
2	Rastvor urea amonijum nitratnog đubriva	Proizvod dobijen hemijskim putem i rastvaranjem u vodi, koji sadrži amonijum nitrat i ureu.	26% N Azot izražen kao ukupni azot, računa se da azota iz uree (ureic nitrogen) (amidni azot) čini polovinu prisutnog azota. Maksimalni sadržaj biureta: 0,5%.	-	Ukupni azot.  Nitratni azot, amonijačni azot i azota iz uree (ureic nitrogen) (amidni azot).  Ako je sadržaj biureta manji od 0,2% mogu se dodati reči "nizak sadržaj biureta".
3	Rastvor kalcijum nitrata	Proizvod dobijen rastvaranjem kalcijum nitrata u vodi.	8% N Azot izražen kao azot u nitratnom obliku sa maksimalno 1% amonijačnog azota.  Kalcijum kao vodorastvorljivi Kalcijum oksid.	Tip oznake može da sadržati i jednu od sledećih napomena: - za folijarnu primenu - za pravljenje hranljivog rastvora - za fertirigaciju	Ukupni azot.  Vodorastvorljivi kalcijum oksid čija je primena uslovljena podacima navedenim u koloni 5.  Može se navesti i: - azot u nitratnom obliku, - azot kao amonijak.
4	Rastvor magnezijum nitrata	Proizvod dobijen hemijskim putem i rastvaranjem magnezijum nitrata u vodi.	6% N Azot izražen kao nitratni azot.  9% MgO Magnezijum izražen kao vodorastvorljivi magnezijum oksid. Minimalna pH vrednost: 4.	-	Nitratni azot.  Vodorastvorljivi magnezijum oksid.
5	Suspenzija kalcijum nitrata	Proizvod dobijen suspenzijom kalcijum nitrata u vodi.	8% N Azot izražen kao ukupni azot ili nitratni i amonijačni azot. Maksimalni sadržaj	Tip oznake može da sadržati i jednu od sledećih napomena: - za folijarnu	Ukupni azot. Nitratni azot. Vodorastvorljivi kalcijum oksid čija je primena uslovljena podacima

			amonijačnog azota: 1,0% N. 14% CaO Kalcijum izražen kao vodorastvorljivi kalcijum oksid.	primenu - za pravljenje hranljivog rastvora - za fertirigaciju	navedenim u koloni 5.
6	Rastvor azotnog dubriva sa urea formaldehidom	Proizvod dobijen hemijskim putem ili rastvaranjem u vodi urea formaldehida i azotnog dubriva (Tabela A.1, ne uključujući proizvode pod rednim brojem 3a, 3b i 5).	18% N Azot izražen kao ukupni azot.  Minimum 1/3 deklarisanog ukupnog azota mora da potiče iz urea formaldehida. Maksimalni sadržaj biureta: (amidni N + urea formaldehid N) x 0,026.	-	Ukupni azot.  Za svaki oblik azota koji koji iznosi najmanje 1% izražava se: - nitratni azot, - amonijačni azot, - azota iz uree (ureic nitrogen) (amidni azot).  Azot iz urea formaldehida.
7	Suspenzija azotnog dubriva sa urea formaldehidom	Proizvod dobijen hemijskim putem ili suspenzijom u vodi urea formaldehida i azotnog dubriva (Tabela A.1, ne uključujući proizvode pod rednim brojem 3a, 3b i 5).	18% N izraženog kao ukupni azot.  Minimum 1/3 deklarisanog ukupnog azota mora da potiče iz urea formaldehida, od čega najmanje 3/5 mora biti rastvorljivo u vrućoj vodi.  Maksimalni sadržaj biureta: (amidni N + urea formaldehid N) x 0,026.	-	Ukupni azot.  Za svaki oblik azota koji koji iznosi najmanje 1% izražava se: nitratni azot, amonijačni azot i azota iz uree (ureic nitrogen) (amidni azot)  Azot iz urea formaldehida.  Azot iz urea formaldehida rastvorljiv u hladnoj vodi.  Azot iz urea formaldehida rastvorljiv samo u vrućoj vodi.
8	Vodeni rastvor kalijumovod formata	Proizvod dobijen reakcijom kalijum hidroksida, formaldehida, butiraldehyda i mravlje kiseline, nakon čega dolazi do odvajanja i isparavanja	50% kalijum formata 28% K <sub>2</sub> O Kalijum izražen kao K <sub>2</sub> O rastvorljiv u vodi 27% formata		Kalijum oksid rastvorljiv u vodi

Tabela D. Neorganska dubriva sa sekundarnim hranivima

Br.	Tip oznake	Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima	Minimalni sadržaj hraniva (u masenim %) Podaci o izražavanju hraniva Ostali zahtjevi	Ostali podaci o tipu oznake	Sadržaj hraniva koje treba deklarisati Oblici i rastvorljivost hraniva Ostali zahtjevi
1	2	3	4	5	6
1	Kalcijum sulfat	Proizvod prirodnog ili industrijskog porijekla koji sadrži kalcijum-sulfat različitog stepena hidratacije.	25% CaO 35% SO <sub>3</sub> Kalcijum i sumpor izraženi kao ukupni CaO+ SO <sub>3</sub> . Finoča mljevenja (veličina čestica): - minimum 80% čestica prolazi kroz sito otvora 2 mm, - minimum 99% čestica prolazi kroz sito otvora 10 mm.	Može se dodati uobičajeni trgovачki naziv.	Ukupan sadržaj sumpor-trioksida.  Opciono: ukupan sadržaj kalcijum-oksida.

2	Rastvor kalcijum hlorida	Rastvor kalcijum hlorida industrijskog porijekla.	12% CaO Kalcijum izražen kao vodorastvorljivi CaO.	-	Kalcijum oksid Opciono se može navesti: "za tretiranje bilja".
2.1	Kalcijum format	Hemijski dobijen proizvod koji sadrži kalcijum formata kao osnovni sastojak	33,6 % CaO Kalcijum izražen kao vodorastvorljiv CaO 56 % formata		Kalcijum oksid Format
2.2	Tečni kalcijum format	Proizvod dobijen rastvaranjem u vodi kalcijum formata	21 % CaO Kalcijum izražen kao vodorastvorljiv CaO 35 % formata		Kalcijum oksid Format
2.3	Kalcijum helat iminodijantarne kiseline	Hemijski dobijen proizvod koji sadrži kalcijumov helat iminodijantarne kiseline kao osnovni sastojak, bez dodataka organskih hranjivih materija životinjskog ili biljnog porijekla	9% CaO Kalcijum izražen kao CaO, heliran iminodijantarnom kiselinom (IDEHA), rastvorljiv u vodi		Kalcijum izražen kao CaO, heliran iminodijantarnom kiselinom (IDEHA), rastvorljiv u vodi
3	Elementarni sumpor	Relativno rafinisan prirođeni ili industrijski proizvod.	98% S (245% SO <sub>3</sub> ) Sumpor izražen kao ukupni SO <sub>3</sub>	-	Ukupan sumpor-trioksid.
4	Kizerit	Proizvod mineralnog porijekla koji sadrži monohidrirani magnezijum-sulfat kao svoj osnovni sastojak.	24% MgO 45% SO <sub>3</sub> Mg i S izraženi kao vodorastvorljivi MgO i SO <sub>3</sub> .	Može se dodati uobičajeni trgovачki naziv.	Vodorastvorljivi magnezijum-oksid. Opciono se može navesti: vodorastvorljivi sumpor-trioksid.
5	Magnezijum sulfat	Proizvod koji sadrži heptahidratni magnezijum-sulfat kao svoj osnovni sastojak.	15% MgO 28% SO <sub>3</sub> Kada su mikro-hraniva dodata i deklarisana u skladu sa članom 8 stav 1 i članom 8 stav 3 ovog pravilnika: 10 % MgO 17 % SO <sub>3</sub> Mg i S izraženi kao vodorastvorljivi MgO i SO <sub>3</sub>	Može se dodati uobičajeni trgovачki naziv.	Vodorastvorljivi magnezijum-oksid. Vodorastvorljivi sumpor-trioksid.
5.1	Magnezijum sulfatni rastvor	Proizvod dobijen rastvaranjem magnezijum sulfata industrijskog porijekla u vodi.	5% MgO 10% SO <sub>3</sub> Mg i S izraženi kao vodorastvorljivi MgO i vodorastvorljivi sumpor-anhidrid.	Može se dodati uobičajeni trgovачki naziv.	Vodorastvorljivi magnezijum-oksid. Opciono se može navesti: vodorastvorljivi sumpor-trioksid.
5.2	Magnezijum hidroksid	Proizvod dobijen hemijskim putem, a sadrži magnezijum-hidroksid kao svoj osnovni sastojak.	60% MgO Veličina čestica: minimum 99% čestica prolaznosti kroz sito otvora 0,063 mm.	-	Ukupni magnezijum-oksid.
5.3	Suspenzija magnezijum hidroksida	Proizvod dobijen suspenzijom tipa pod red. br. 5.2.	24% MgO	-	Ukupni magnezijum-oksid.
6	Rastvor magnezijum hlorida	Proizvod dobijen rastvaranjem magnezijum hlorida industrijskog porijekla.	13% MgO Magnezijum izražen kao magnezijum oksid. Maksimalan sadržaj kalcijuma: 3% CaO.	-	Magnezijum-oksid

**Tabela E.3.1. Helatni reagensi**

Br.	Oznaka	Druga oznaka	Hemijska formula	CAS broj kiseline <sup>1</sup>
1	Ethylenediaminetetraacetic acid	EDTA	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	60-00-4
2	2-hydroxyethylethylenediametriacetic acid	HEEDTA	C <sub>10</sub> H <sub>18</sub> O <sub>7</sub> N <sub>2</sub>	150-39-0
3	diethylenetriaminepentaacetic acid	DTPA	C <sub>14</sub> H <sub>23</sub> O <sub>10</sub> N <sub>3</sub>	67-43-6
4	ethylenediamine-N,N'-di[(ortho-hydroxyphenyl)acetic acid]	[o,o] EDDHA	C <sub>18</sub> H <sub>20</sub> O <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	1170-02-1
5	ethylenediamine-N-[ (ortho-hydroxyphenyl)acetic acid]-N'-(para-hydroxyphenyl)acetic acid]	[o,p] EDDHA	C <sub>18</sub> H <sub>20</sub> O <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	475475-49-1
6	ethylenediamine-N,N'-di[(ortho-hydroxy-methylphenyl)acetic acid]	[o,o] EDDHMA	C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> O <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	641632-90-8
7	ethylenediamine-N-[ (ortho-hydroxy-methylphenyl)acetic acid]-N'-(para-hydroxy-methylphenyl)acetic acid]	[o,p] EDDHMA	C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> O <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	641633-41-2
8	ethylenediamine-N,N'-di[(5-carboxy-2-hydroxyphenyl)acetic acid]	EDDCHA	C <sub>20</sub> H <sub>20</sub> O <sub>10</sub> N <sub>2</sub>	85120-53-2
9	ethylenediamine-N,N'-di[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)acetic acid] and its condensation products	EDDHSA	C <sub>18</sub> H <sub>20</sub> O <sub>12</sub> N <sub>2</sub> S <sub>2</sub> + n*(C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>8</sub> N <sub>2</sub> S)	57368-07-7 i 642045-40-7
10	Iminodisuccinic acid	IDHA	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> O <sub>8</sub> N	131669-35-7
11	N,N'-di(2-hidroksibenzil)etilendiamin-N,N'-dioctene kiseljine	HBED	C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	35998-29-9
12	[S,S]-etilendiamindisukcinska kiselina	[S,S]-EDDS	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	20846-91-7

**Tabela E.3.2. Kompleksni reagensi**

br.	Oznaka	Alternativna oznaka	Kemijska formula	CAS broj kiseline <sup>2</sup>
1	Lignosulfonska kiseljina (Lignosulfonic acid)	LS	Hemijska formula nije dostupna	8062-15-5 <sup>3</sup>
2	Heptaglukonska kiselina	HGA	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>8</sub>	23351-51-1

**Tabela F.1. Inhibitori nitrifikacije**

Br.	Upisati oznaku i sastav inhibitora nitrifikacije	Minimalni i maksimalni sadržaj inhibitora kao maseni postotku ukupnog azota prisutnog kao amonijačnog azota i azota iz uree	Vrste EC дубрива за koje se inhibitor ne smije koristiti	Opis inhibitora nitrifikacije sa kojima se dozvoljavaju mješavine Podaci o dozvoljenom odnosu
1	2	3	4	5
1	Dicijandiamid ELINCS br. 207-312-8	Minimalno 2,25 Maksimalno 4,5		
2	Proizvod koji sadrži dicijandiamid (DCD) i 1,2,4-triazol (TZ) EC# EINECS br. 207-312-8 EC# EINECS br. 206-022-9	Najmanje 2,0 Najviše 4,0		Odnos mješavine 10:1 (DCD:TZ)
3	Proizvod koji sadrži 1,2,4-triazol (TZ) i 3-metilpirazol (MP) EC# EINECS br. 206-022-9 EC# EINECS br. 215-925-7	Najmanje 0,2 Najviše 1,0		Odnos mješavine 2:1 (TZ:MP)
4	3,4-dimetil-1H-pirazol fosfat (DMPP) EC br. 424-640-9	Najmanje: 0,8 Najviše: 1,6		
“5	Izomerna smješa 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)jantarne kiseline i 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)jantarne kiseline (DMPSA) EC br. 940-877-5	Najmanje: 0,8 Najviše: 1,6		

**Tabela F.2. Inhibitori ureaze**<sup>1</sup> U informativne svrhe.<sup>2</sup> U informativne svrhe.<sup>3</sup> Zbog kvaliteta, relativni sadržaj fenolnog hidroksila i relativni sadržaj organskog sumpora izmjereni prema EN 16109 moraju biti veći od 1,5 % odnosno 4,5 %.

<b>Br.</b>	<b>Upisati oznaku i sastav inhibitora ureaze</b>	<b>Minimalni i maksimalni sadržaj inhibitora kao maseni procenat ukupnog azota prisutnog kao amonijačni azot i azot iz uree</b>	<b>Vrste EC đubriva za koje se inhibitor ne smije koristiti</b>	<b>Opis inhibitora ureaze s kojima se dozvoljavaju mješavine Podaci o dozvoljenom odnosu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	N-(n-butil) tiofosforni triamid (NBPT) ELINCS br. 435-740-7	Minimalno 0,09 Maksimalno 0,20		
2	N-(2-nitrofenil)fosforni triamid (2-NPT) EC# EINECS br. 477-690-9	Najmanje 0,04 Najviše 0,15		
3	Smješa N-butiltiosfornog triamida (NBPT) i N-propiltiosfornog triamida (NPPT) (omjer 3:1 (^)) Reakcijska smješa: EC br. 700-457-2 Smjesa NBPT/NPPT: NBPT: ELINCS br. 435-740-7 NPPT: CAS br. 916809-14-8 (^)Tolerancija na dijelu NPPT-a: 20 %.	Najmanje 0,02 Najviše 0,3		

## Član 2

Prilog 5 mijenja se i glasi:

## PRILOG 5

### METODE ISPITIVANJA ĐUBRIVA

#### A. METODE UZORKOVANJA ZA KONTROLU ĐUBRIVA

##### UVOD

Postupak uzorkovanja sprovodi se radi dobijanja reprezentativnog uzorka, za službena ispitivanja đubriva.

##### 1. Svrlja i područje primjene

Uzorci namijenjeni za službene kontrole kvaliteta i sastava đubriva uzimaju se u skladu sa metodama ovog priloga i smatraće se reprezentativnima u odnosu na dijelove uzorka.

##### 2. Ovalašćeni službenici za uzorkovanja

Uzorke namijenjene za službene kontrole kvaliteta i sastava đubriva uzimaju obučena lica.

##### 3. Definicije

**Uzorkovani dio** (*sampled portion*) je količina proizvoda koja čini jednu jedinicu i prepostavlja se da ima uniformne (jedinstvene) karakteristike.

**Pojedinačni uzorak** (*incremental sample*) je količina uzeta iz jedne tačke uzorkovanog dijela.

**Zbirni uzorak** (*aggregat sample*) je zbir pojedinačnih uzoraka uzetih iz istog uzorkovanog dijela.

**Redukovani uzorak** (*reduced sample*) je reprezentativni dio zbirnog uzorka, dobijen iz ranijeg procesa redukcije.

**Konačni uzorak** (*final sample*) je reprezentativni dio redukovanih uzorka.

##### 4. Oprema

**4.1. Oprema za uzorkovanje** napravljena je od materijala koji ne mogu uticati na karakteristike proizvoda koji se uzorkuju.

**4.2. Oprema koja se preporučuje za uzorkovanje čvrstih đubriva**

##### 4.2.1. Ručno uzorkovanje

**4.2.1.1.** Ravna lopata sa vertikalnim stranama.

**4.2.1.2.** Koplje za uzorkovanje (*sampling spear*) sa dugačkim razdjelnikom ili pregradama.

Dimenzije kopinja za uzorkovanje treba da su prilagodene karakteristikama dijela koji se uzorkuje (dubina kontejnera, dimenzije vrćeve itd.) i veličini čestica đubriva.

##### 4.2.2. Mehaničko uzorkovanje

Za uzorkovanje đubriva koja se kreću (*moving fertilisers*) može se koristiti prilagođena mehanička oprema.

##### 4.2.3. Razdjeljivač

Oprema namijenjena za dijeljenje uzorka na jednakе dijelove koristiti se za uzimanje pojedinačnih uzoraka i za pripremu redukovanih i konačnih uzorka.

**4.3. Oprema koja se preporučuje za uzorkovanje tečnih đubriva**

##### 4.3.1. Ručno uzorkovanje

Otvorena cijev, sonda, boca ili druga odgovarajuća oprema kojom se nasumice uzimaju uzorci iz uzorkovanog dijela.

##### 4.3.2. Mehaničko uzorkovanje

Mehanička oprema može se koristiti za uzorkovanje tečnih đubriva koja se kreću.

##### 5. Kvantitativni zahtjevi

##### 5.1. Uzorkovani dio

Veličina uzorkovanog dijela prilagodava se na način da se može uzorkovati svaki konstitutivni dio uzorka.

##### 5.2. Pojedinačni uzorci

##### 5.2.1. Rasuta čvrsta ili tečna đubriva u kontejnerima većim od 100 kg

**5.2.1.1.** Uzorkovani djelovi do 2,5 tone:

Minimalni broj pojedinačnih uzoraka: sedam (7)

**5.2.1.2.** Uzorkovani djelovi više od 2,5 tone do 80 tona:

Minimalni broj pojedinačnih uzoraka:

$$\sqrt{20 \text{ times the number of tonnes making up the sampled portion}}^4$$

**5.2.1.3.** Uzorkovani djelovi veći od 80 tona:

Minimalni broj pojedinačnih uzoraka: 40

**5.2.2. Zapakovana čvrsta dubriva ili tečna dubriva u kontejnerima (= nijedno pakovanje ne prelazi 100 kg)**

**5.2.2.1.** Pakovanje veće od 1 kg

**5.2.2.1.1.** Uzorkovani djelovi manji od pet pakovanja:

Minimalni broj pakovanja koja se uzorkuju<sup>5</sup>: sva pakovanja.

**5.2.2.1.2.** Uzorkovani djelovi od 5 do 16 pakovanja:

Minimalni broj pakovanja koja se uzorkuju<sup>2</sup>: četiri.

**5.2.2.1.3.** Uzorkovani djelovi od 17 do 400 pakovanja:

Minimalni broj pakovanja koja se uzorkuju<sup>2</sup>:

$$\sqrt{\text{number of packages making up the sampled portion}}$$

**5.2.2.1.4.** Uzorkovani djelovi vise od 400 pakovanja:

Minimalni broj pakovanja koja se uzorkuju<sup>2</sup>: 20.

**5.2.2.2.** Pakovanja koja ne prelaze 1 kg:

Minimalni broj pakovanja koja se uzorkuju<sup>2</sup>: četiri.

### 5.3. Zbirni uzorak

Jedan zbirni uzorak se zahtjeva po uzorkovanom dijelu.

Ukupna masa pojedinačnih uzoraka koji dopunjavaju zbirni uzorak ne smije biti manja od:

**5.3.1. za rasuta čvrsta dubriva ili tečna dubriva u kontejnerima većim 100 kg: 4 kg.**

**5.3.2. za zapakovana čvrsta dubriva ili tečna dubriva u kontejnerima (= pakovanjima) do 100 kg**

**5.3.2.1. za pakovanja više od 1 kg: 4 kg.**

**5.3.2.2. za pakovanja do 1 kg: masa sadrži četiri originalna pakovanja.**

**5.3.3. uzorak amonijum nitratnog dubriva za ispitivanja iz Priloga 2 tačka 2 ovog pravilnika: 75 kg.**

### 5.4. Konačni uzorci

Zbirni uzorak daje konačni uzorak redukcijom, ako je to potrebno.

Zahtjeva se ispitivanje najmanje jednog konačnog uzorka.

Masa uzorka za ispitivanje ne smije biti manja od 500 g.

**5.4.1. Čvrsta i tečna dubriva**

**5.4.2. Uzorak amonijum nitratnog dubriva za ispitivanja**

Zbirni uzorak daje konačni uzorak redukcijom, ako je to potrebno.

**5.4.2.1. Minimalna masa konačnog uzorka za ispitivanja u skladu sa Prilogom 2 tačka 1 ovog pravilnika: 1 kg.**

**5.4.2.2. Minimalna masa konačnog uzorka za ispitivanja u skladu sa Prilogom 2 tačka 2 ovog pravilnika: 25 kg.**

## 6. Instrukcije za uzimanje, pripremanje i pakovanje uzorka

### 6.1. Opšte

Uzorci se uzimaju i pripremaju što je brže moguće uz mjere predostrožnosti radi osiguranja reprezentativnosti u odnosu na uzorkovano dubrivo.

Instrumenti, površine i kontejneri čija je namjena preuzimanje uzorka, moraju biti čisti i suvi.

U slučaju tečnih dubriva, gdje je to moguće, uzorkovani dio se miješa prije uzorkovanja.

### 6.2. Pojedinačni uzorci

Pojedinačni uzorci se uzimaju nasumice po cijelom dijelu koji se uzorkuje i približno su iste veličine.

**6.2.1. Rasuta čvrsta dubriva ili tečna dubriva u kontejnerima većim od 100 kg ili l**

Za uzorkovane dijelove pravi se zamišljena podjela približno jednakih djelova.

Broj djelova koji odgovara broju zahtijevanih pojedinačnih uzoraka u skladu sa tačkom 5.2. ove metode, odabira se nasumice i najmanje jedan uzorak se uzima iz svakog dijela. Ukoliko nije moguće ispuniti zahtjeve iz tačke 5.1. ove metode, pri uzorkovanju rasutih čvrstih ili tečnih dubriva u kontejnerima većim od 100 kg, prije uzorkovanja, dio koji se uzorkuje se premješta (kod utovara ili istovara), a uzorci se uzimaju iz nasumice odabranih zamišljenih djelova, za vrijeme premještanja.

**6.2.2. Zapakovana čvrsta ili tečna dubriva u kontejnerima (= pakovanjima) do 100 kg**

Nakon odabira broja pakovanja koji je potreban za uzorkovanje iz tačke 5.2. ove metode, dio sadržaja svakog pakovanja se uklanja. Po potrebi, uzorci se uzimaju odvojeno nakon uklanjanja pakovanja.

### 6.3. Pripremanje zbirnog uzorka

Pojedinačni uzorci se miješaju radi dobijanja jednog zbirnog uzorka.

### 6.4. Pripremanje konačnog uzorka

Materijal zbirnog uzorka se pažljivo miješa<sup>6</sup>.

Po potrebi, zbirni uzorak se redukuje na najmanje 2 kg (redukovani uzorak) ili upotrebom mehaničkog razdjeljivača ili metodom četvrtanja.

Nakon toga se pripremaju najmanje tri konačna uzorka, otplikle iste količine koji količinski odgovaraju zahtjevima iz tačke 5.4. ove metode.

Svaki uzorak se stavlja u odgovarajući hermetički kontejner.

Preduzimaju se potrebne mjere opreza radi izbjegavanja bilo kakvih promjena u karakteristikama uzorka.

<sup>4</sup> Gdje dobijeni broj nije cijeli broj, treba ga zaokružiti na sljedeći cijeli broj.

<sup>5</sup> Za pakovanja čiji sadržaj ne prelazi 1 kg, pojedinačni uzorak jednak je sadržaju jednog originalnog pakovanja.

<sup>6</sup> Bilo kakve grudve treba razbiti (ako je potrebno, odvajajući ih i vraćajući ih u uzorak).

Za ispitivanja u skladu sa Prilogom 3 odjeljak 1 i 2 ovog pravilnika, konačni uzorci se drže na temperaturi između 0 °C i 25 °C.

#### 7. Pakovanje konačnih uzoraka

Kontejnери или pakovanja vagaju se i označavaju etiketama (konačna etiketa uklapa se u pečat) na način da se ne može otvoriti bez uništenja pečata.

#### 8. Evidencija uzorkovanja

O uzorcima vodi se evidencija radi omogućavanja nedvosmislenog prepoznavanja svakog uzorkovanog dijela.

#### 9. Odredište (destinacija) uzorka

Za svaki uzorkovani dio najmanje jedan konačni uzorak šalje se što je moguće brže u ovlašćenu laboratoriju, zajedno sa informacijama potrebnima za ispitivanje.

### B. METODE ZA ISPITIVANJE ĐUBRIVA

#### Opšte odredbe

##### Laboratorijska oprema

U opisu metoda, laboratorijska oprema nije tačno definisana, ali su date veličine laboratorijskog posuda i pipeta.

Laboratorijska oprema mora biti dobro očišćena, naročito kad se određuju male količine elemenata.

##### Kontrolna ispitivanja

Prije ispitivanja potrebno je obezbjediti da aparatura dobro radi i da se analitička tehnika pravilno primjenjuje i gdje je to potrebno koriste se odgovarajuća hemijska jedinjenja poznatog sastava (npr. amonijum sulfat, monokalijum fosfat itd.).

Ne primjenjivanje propisanih analitičkih tehnika, dobijeni rezultati ispitanih đubriva mogu ukazivati na pogrešan hemijski sastav, a neka određivanja su empirijska i relativna za proizvode sa kompleksnim hemijskim sastavom.

Laboratorijske, kod god je moguće, treba da koriste standardna referentna đubriva sa jasno definisanim sastavom.

#### Opšte odredbe u vezi metoda za ispitivanje đubriva

##### 1. Reagensi

Svi reagensi moraju biti analitički čisti, osim ako nije drugačije određeno u metodi ispitivanja. Prilikom ispitivanja mikro-hraniva, čistoća reagenasa provjerava se pomoću slijepih proba.

Zavisno od dobijenog rezultata, može biti potrebno sprovođenje daljeg pročišćavanja.

##### 2. Voda

Ako postupci rastvaranja, razrjeđivanja, pročišćavanja ili pranja iz metoda ispitivanja ne specifikuju prirodu rastvarača ili razrjeđivača, podrazumijeva se korišćenje vode.

Uobičajeno voda mora biti demineralizovana ili destilovana.

U specifičnim slučajevima, u skladu sa metodom ispitivanja, voda treba biti izložena tačno određenim postupcima pročišćavanja.

##### 3. Laboratorijska oprema

Oprema koja se uobičajeno koristi u kontrolnim laboratorijskim, opisana aparatura u metodama ispitivanja ograničena je na posebne instrumente i aparatuру ili na one za koje postoje posebni zahtjevi.

Oprema mora biti čista, naročito radi određivanja malih količina.

Laboratorijska obezbjeduje tačnost svakog razvrstanog dijela staklene opreme koja se koristi u skladu sa odgovarajućim standardima za mjere.

### METODE 1. PRIPREMA UZORKA ZA ISPITIVANJE

#### Metoda 1.1 Uzorkovanje radi ispitivanja

EN 1482-1: Đubriva i supstance za kalcifikaciju - Uzorkovanje i priprema uzorka - Dio 1: Uzorkovanje.

#### Metoda 1.2. Priprema uzorka za ispitivanje vrši se prema standardu:

EN 1482-2: Đubriva i supstance za kalcifikaciju - Uzorkovanje i priprema uzorka - Dio 2: Priprema uzorka.

#### Metoda 1.3 Uzorkovanje statičkih gomila đubriva radi ispitivanje

EN 1482-3: Đubriva i supstance za kalcifikaciju - Uzorkovanje i priprema uzorka - Dio 3: Uzorkovanje statičkih gomila đubriva

### METODE 2. ODREĐIVANJE AZOTA

Određivanje azota vrši se prema metodama:

#### Metoda 2.1. Određivanje amonijačnog azota vrši se prema standardu:

EN 15475: Đubriva - Određivanje amonijačnog azota (metoda ispitana ring testom).

#### Metode 2.2. Određivanje nitratnog i amonijačnog azota vrši se prema metodama:

##### Metoda 2.2.1. Određivanje nitratnog i amonijačnog azota Ulschu vrši se prema standardu::

EN 15558: Đubriva - Određivanje nitratnog i amonijačnog azota prema Ulschu (metoda nije ispitana ring testom).

##### Metoda 2.2.2. Određivanje nitratnog i amonijačnog azota prema Arndu vrši se prema standardu:

EN 15559: Đubriva - Određivanje nitratnog i amonijačnog prema Arndu (metoda analize nije ispitana ring testom).

##### Metoda 2.2.3. Određivanje nitratnog i amonijačnog prema Devardi vrši se prema standardu:

EN 15476: Đubriva - Određivanje nitratnog i amonijačnog azota prema Devardi (metoda ispitana ring testom).

#### Metode 2.3. Određivanje ukupnog azota vrši se prema metodama:

##### Metoda 2.3.1. Određivanje ukupnog azota u kalcijum cijanamidu bez nitrata vrši se prema standardu:

EN 15560: Đubriva - Određivanje ukupnog azota u kalcijum cijanamidu bez nitrata (metoda nije ispitana ring testom).

##### Metoda 2.3.2. Određivanje ukupnog azota u kalcijum cijanamidu koji sadrži nitrate vrši se prema standardu:

EN 15561: Đubriva - Određivanje ukupnog azota u kalcijum cijanamidu bez nitrata (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 2.3.3. Odredivanje ukupnog azota u urei** vrši se prema standardu:  
**EN 15478:** Đubriva - Odredivanje ukupnog azota u urei (metoda ispitana ring testom).

**Metoda 2.4. Odredivanje cijanamidnog azota** vrši se prema standardu:  
**EN 15562:** Đubriva - Odredivanje cijanamidnog azota (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 2.5. Spektrofotometrijsko odredivanje biureta u urei:**

Standard:  
**EN 15479:** Spektrofotometrijsko odredivanje biureta u urei (metoda ispitana ring testom).

**Metode 2.6. Odredivanje različitih oblika azota u istom uzorku:**

**Metoda 2.6.1. Odredivanje različitih oblika azota u istom uzorku u đubrivima koja sadrže azot u obliku nitrata, amonijaka, uree i cijanamidnog azota:**

Standard:  
**EN 15604:** Odredivanje različitih oblika azota u istom uzorku koja sadrže azot u obliku nitrata, amonijaka, uree i cijanamidnog dušika (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 2.6.2. Odredivanje ukupnog azota u đubrivima koja sadrže ukupan azot samo kao azot u obliku nitrata, amonijaka i uree putem dvije različite metode:**

Standard:  
**EN 15750:** Đubriva. Odredivanje ukupnog azota u đubrivima koja sadrže azot u obliku nitrata, amonijaka i uree putem dvije različite metode (metoda ispitana ring testom).

**Metoda 2.6.3. Odredivanje kondenzata uree upotrebom HPLC-a - Izobutilendiurea i krotonilidendiurea (metoda A) i metilen-urea oligomeri (metoda B):**

Standard:  
**EN 15705:** Đubriva. Odredivanje kondenzata uree upotrebom tečne hromatografije visokog efekta (HPLC). Izobutilendiurea i krotonilidendiurea (metoda A) i metilen-urea oligomeri (metoda B) (metoda ispitana ring testom).

**METODE 3. EKSTRAKCIJE FOSFORA I ODREĐIVANJE EKSTRAHOVANOG FOSFORA:**

**Metode 3.1. Ekstrakcije:**

**Metoda 3.1.1. Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u mineralnim kiselinama:**

Standard:  
**EN 15956:** Đubriva - Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u mineralnim kiselinama (metoda ispitana ring testom).

**Metoda 3.1.2. Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u 2 % mravlje kiseline:**

Standard:  
**EN 15919:** Đubriva – Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u 2 % mravlje kiseline (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 3.1.3. Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u 2 % limunske kiseline:**

Standard:  
**EN 15920:** Đubriva - Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u 2 % limunske kiseline (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 3.1.4. Ekstrakcija fosfora koji je rastvorljiv u neutralnom amonijum citrato:**

Standard:  
**EN 15957:** Đubriva - Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u neutralnom amonijum citrato (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 3.1.5. Ekstrakcija alkalnim amonijum citratom:**

Standard:  
**EN 15921:** Đubriva - Ekstrakcija rastvorljivog fosfora prema Petermannu na 65 °C (metoda nije ispitana ring testom).  
**EN 15922:** Đubriva - Ekstrakcija rastvorljivog fosfora prema Petermannu na sobnoj temperaturi (metoda nije ispitana ring testom).  
**EN 15923:** Đubriva - Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u Joulievom alkalnom amonijum citrato (metoda nije ispitana ring testom).

**Metoda 3.1.6. Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u vodi**

Standard:  
**EN 15958:** Đubriva - Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u vodi (metoda ispitana ring testom).

**Metoda 3.2. Odredivanje ekstrahovanog fosfora:**

Standard:  
**EN 15959:** Đubriva - Odredivanje ekstrahovanog fosfora (metoda ispitana ring testom).

**METODA 4. ODREĐIVANJE KALIJUMA**

**Metoda 4.1. Odredivanje sadržaja kalijuma rastvorljivog u vodi:**

Standard:  
**EN 15477:** Đubriva - Odredivanje sadržaja kalijuma rastvorljivog u vodi (metoda ispitana ring testom).

## METODA 5. ODREĐIVANJE UGLJEN DIOKSIDA

### **Metoda 5.1. Određivanje ugljen dioksida — Dio I.: metoda za čvrsta đubriva:**

Standard:

**EN 14397-1:** đubriva i krečni (liming) materijali. Određivanje ugljen dioksida - Dio I.: metoda za čvrsta đubriva (metoda ispitana ring testom).

## METODA 6. ODREĐIVANJE HLORA

### **Metoda 6.1. Određivanje hlora u odsutnosti organskih materijala:**

Standard:

**EN 16195:** Đubriva - Određivanje hlora u odsutnosti organskih materijala (metoda je ispitana ring testom).

## METODE 7. ODREĐIVANJE FINOĆE USITNJAVA

### **Metoda 7.1. Određivanje finoće usitnjavanja (suvi postupak):**

Standard:

**EN 15928:** Đubriva – Određivanje finoće usitnjavanja (suvi postupak) (metoda nije ispitana ring testom).

### **Metoda 7.2. Određivanje finoće usitnjavanja mekih prirodnih fosfata:**

Standard:

**EN 15924:** Đubriva – Određivanje finoće usitnjavanja mekih prirodnih fosfata (metoda nije ispitana ring testom).

## METODE 8. SEKUNDARNA HRANIVA:

### **Metoda 8.1. Ekstrakcija ukupnog kalcijuma, ukupnog magnezijuma, ukupnog natrijuma i ukupnog sumpora u obliku sulfata:**

Standard:

**EN 15960:** Đubriva – Ekstrakcija ukupnog kalcijuma, ukupnog magnezijuma, ukupnog natrijuma i ukupnog sumpora u obliku sulfata (metoda nije ispitana ring testom).

### **Metoda 8.2. Ekstrakcija ukupnog sumpora prisutnog u različitim oblicima:**

Standard:

**EN 15925:** Đubriva – Ekstrakcija ukupnog sumpora prisutnog u različitim oblicima (metoda nije ispitana ring testom).

### **Metoda 8.3. Ekstrakcija kalcijuma, magnezijuma, natrijunma i sumpora (u obliku sulfata) rastvorljivih u vodi:**

Standard:

**EN 15961:** Đubriva – Ekstrakcija kalcijuma, magnezijuma, natrijunma i sumpora (u obliku sulfata) rastvorljivih u vodi (metoda nije ispitana ring testom).

### **Metoda 8.4. Ekstrakcija sumpora rastvorljivog u vodi gdje je sumpor u različitim oblicima:**

Standard:

**EN 15926:** Đubriva – Ekstrakcija sumpora rastvorljivog u vodi gdje je sumpor u različitim oblicima (metoda nije ispitana ring testom).

### **Metoda 8.5. Ekstrakcija i određivanje elementarnog sumpora:**

Standard:

**EN 16032:** Đubriva – Ekstrakcija i određivanje elementarnog sumpora (metoda nije ispitana ring testom).

### **Metoda 8.6. Manganimetrijsko određivanje ekstrahovanog kalcijuma taloženog u obliku oksalata:**

Standard:

**EN 16196:** Đubriva - Manganimetrijsko određivanje ekstrahovanog kalcijuma taloženog u obliku oksalata (metoda je ispitana ring testom).

### **Metoda 8.7. Određivanje magnezijuma atomskom apsorpcionom spektometrijom:**

Standard:

**EN 16197:** Đubriva - Određivanje magnezijuma atomskom apsorpcionom spektometrijom (metoda je ispitana ring testom).

### **Metoda 8.8. Određivanje magnezijuma kompleksometrijski:**

Standard:

**EN 16198:** Đubriva - Određivanje magnezijuma kompleksometrijski (metoda je ispitana ring testom).

### **Metoda 8.9. Određivanje sadržaja sulfata upotrebom tri različite metode:**

Standard:

**EN 15749:** Đubriva. Određivanje sadržaja sulfata upotrebom tri različite metode (metoda ispitana ring testom).

### **Metoda 8.10. Određivanje ekstrahovanog natrijuma plamena-emisijom spektometrije:**

Standard:

**EN 16199:** Đubriva - Određivanje ekstrahovanog natrijuma plamena-emisijom spektometrije (metoda je ispitana ring testom).

### **Metoda 8.11. Određivanje kalcijuma i formatizovanje u kalcijumov format:**

Standard:

**EN 15909:** Đubriva - Određivanje kalcijuma i formatizovanje u kalcijumovim folijarnim dubrivima (metoda ispitana ring testom).

## **METODE 9. MIKRO-HRANIVA U KONCENTRACIJI MANJOJ ILI JEDNAKOJ 10 %**

### **Metoda 9.1. Ekstrakcija ukupnih mikrohraniva u dubrivima carskom vodom**

**EN 16946:** Dubriva – Ekstrakcija ukupnih mikrohraniva carskom vodom u dubrivima  
Za ovu metodu ispitivanja sproveden je “ring test”.

### **Metoda 9.2. Ekstrakcija vodorastvorljivih mikro-hraniva u dubrivima i uklanjanje organskih spojeva iz ekstrakata dubriva**

**EN 16962:** Dubriva – Ekstrakcija vodorastvorljivih mikro-hraniva u dubrivima i uklanjanje organskih spojeva iz ekstrakata dubriva  
Za ovu metodu ispitivanja sproveden je “ring test”.

### **Metoda 9.3 Određivanje kobalta, bakra, gvožda, mangana i cinka plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (FAAS)**

**EN 16965:** Dubriva – Određivanje kobalta, bakra, gvožda, mangana i cinka plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (FAAS)  
Za ovu metodu ispitivanja sproveden je “ring test”.

### **Metoda 9.4. Određivanje bora, kobalta, bakra, gvožda, mangana, molibdena i cinka tehnikom ICP-AES**

**EN 16963:** Dubriva – Određivanje bora, kobalta, bakra, gvožda, mangana, molibdena i cinka tehnikom ICP-AES  
Za ovu metodu ispitivanja sproveden je “ring test”.

### **Metoda 9.5. Određivanje bora spektrometrijom s azometinom-H**

**EN 17041:** Dubriva – Određivanje bora u koncentracijama  $\leq 10\%$  spektrometrijom sa azometinom-H  
Za ovu metodu ispitivanja sproveden je “ring test”.

### **Metoda 9.6. Određivanje molibdena spektrometrijom kompleksa sa amonijum tiocijanatom**

**EN 17043:** Dubriva – Određivanje molibdena u koncentracijama  $\leq 10\%$  spektrometrijom kompleksa sa amonijum tiocijanatom  
Za ovu metodu ispitivanja sproveden je “ring test”.

### **Metoda 9.7. Određivanje bakra u ekstraktima dubriva pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije**

#### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja bakra u ekstraktima dubriva.

#### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorce dubriva, ekstrahovanih metodama 9.1. i 9.2. ovog priloga, kod kojih se Prilogom 1. tabela E ovog pravilnika zahtijeva iskazivanje ukupnog bakra i ili bakra rastvorljivog u vodi.

#### **3. Načelo**

Nakon odgovarajućeg tretmana i razređivanja ekstrakata, sadržaj bakra određuje se pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije.

#### **4. Reagensi**

##### **4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l prema:**

tački 4.1. metode 9.4. ovog priloga.

##### **4.2. Razrijeđen rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l prema:**

tački 4.2. metode 9.4. ovog priloga.

##### **4.3. Rastvor vodonik peroksida (30 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, d<sub>20</sub> = 1,11 g/ml), bez mikro-hraniva**

##### **4.4. Kalibracijski rastvori bakra**

###### **4.4.1. Osnovni rastvor bakra (1 000 µg/ml)**

U čaši od 250 ml, izvaga se do tačnosti 0,1 mg, 1 g bakra, doda se 25 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode, doda se 5 ml rastvora vodonik peroksida (4.3.) i zagrijava na grejnoj ploči sve dok se bakar potpuno ne rastopi.

Količina se premjesti u odmjerenu tikvicu od 1 000 ml.

Dopuni se vodom do oznake i dobro promiješa.

###### **4.4.2. Radni rastvor bakra (100 µg/ml)**

Stavi se 10 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.4.1. ove metode u odmjerenu tikvicu od 200 ml. Dopuni se do oznake s 0,5 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

#### **5. Oprema**

Atomski apsorpcijski spektrometar: iz tačka 5. metode 9.4. ovog priloga.

Instrument je opremljen izvorom zračenja karakterističnog za bakar (324,8 nm).

#### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

##### **6.1. Rastvor ekstrakta bakra prema:**

metodi 9.1. i ili metodi 9.2. ovog priloga i, ako je potrebno, metodi 9.3. ovog priloga.

##### **6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje prema:**

tački 6.2. metode 9.4. ovog priloga

#### **7. Postupak**

##### **7.1. Pripremanje slijepog rastvora prema:**

tački 7.1. metode 9.4. ovog priloga

##### **7.2. Pripremanje kalibracijskih rastvora prema:**

tački 7.2. metode 9.4. ovog priloga

Za optimalni raspon određivanja od 0 do 5 µg/ml bakra, stavi se 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, i 5 ml radnog rastvora iz tačke 4.4.2. ove metode u niz odmernih tikvica od 100 ml.

Ako je potrebno, podesi se koncentracija rastvora hlorovodonične kiseline što je moguće bliže koncentraciji rastvora za ispitivanje.

Dolije se do 100 ml 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

Rastvori sadrže 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, i 5 µg/ml bakra.

##### **7.3. Određivanje prema:**

tački 7.3. metode 9.4. ovog priloga

Priprema se spektrometar iz tačke 5. ove metode za mjerjenje na talasnoj dužini od 324,8 nm.

## **8. Izražavanje rezultata prema:**

tački 8. metode 9.4. ovog priloga

Procenat bakra u đubriva:

$$\text{Cu \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 9.3.:

$$\text{Cu \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Cu** količina bakra izražena kao procenat dubriva;

**Xs** koncentracija (µg/ml) u rastvoru za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode;

**Xb** koncentracija (µg/ml) u rastvoru slijepi probe iz tačke 7.1. ove metode;

**V** zapremina, u ml, ekstrakta dobijenog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju sprovedenom u iz tačke 6.2. ove metode;

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja D: ako su (a1), (a2), (a3), ..., (ai) ili (a) alikvotni djelovi, a (v1), (v2), (v3), ..., (vi) i (100) zapremini u ml koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja **D** biće jednak:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times \dots \times (vi/ai) \times (100/a)$$

## **Metoda 9.8. Određivanje gvožđa u ekstraktima đubriva pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije**

### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja gvožđa u ekstraktima đubriva.

### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorce đubriva, ekstrahovanih metodama 9.1. i 9.2. ovog priloga, čij deklarisani sadržaj ukupnog gvožđa i/ili gvožđa rastvorljivog u vodi dat je u Prilogu 1. Tabela E ovog pravilnika.

### **3. Načelo**

Nakon odgovarajućeg tretmana i razređivanja ekstrakata, sadržaj gvožđa određuje se pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije.

### **4. Reagensi**

#### **4.1. Razrijedena hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l prema:**

tački 4.1. metode 9.4. ovog priloga.

#### **4.2. Razrijedeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l prema:**

tački 4.2. metode 9.4. ovog priloga.

#### **4.3. Rastvor vodonik peroksida (30 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, d<sub>20</sub> = 1,11 g/ml), bez mikro-hraniva**

#### **4.4. Rastvor lantanove soli (10 g La po litri) prema:**

tački 4.3. metode 9.4. ovog priloga.

#### **4.5. Kalibracijski rastvora gvožđa**

##### **4.5.1. Osnovni rastvor gvožđa (1 000 µg/ml)**

U čaši od 500 ml izvaga se, do tačnosti 0,1 mg, 1 g žice od gvožđa, doda se 200 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode i 15 ml rastvora vodonik peroksida iz tačke 4.3. ove metode.

Zagrijava se na grejnoj ploči sve dok se gvožđe potpuno ne rastopi.

Količina se premjesti u odmjernu tikvicu od 1 000 ml.

Dopuni se vodom do oznake i dobro promiješa.

##### **4.5.2. Radni rastvor gvožđa (100 µg/ml)**

Stavi se 20 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.5.1. ove metode u odmjernu tikvicu od 200 ml.

Dopuni se zapremina sa 0,5 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

### **5. Oprema**

Atomski apsorpcijski spektrometar: iz tačke 5. metode 9.4. ovog priloga.

Instrument je opremljen izvorom zračenja karakterističnog za gvožđe (248,3 nm).

### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

#### **6.1. Rastvor ekstrakta gvožđa prema:**

metodi 9.1. i/ili metodi 9.2. ovog priloga i, ako je potrebno, metodi 9.3. ovog priloga.

#### **6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje prema:**

tački 6.2. metode 9.4. ovog priloga.

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli.

### **7. Postupak**

#### **7.1. Pripremanje slijepi rastvora prema:**

tački 7.1. metode 9.4. ovog priloga.

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli korišćene iz tačke 6.2. ove metode.

#### **7.2. Pripremanje kalibracijskih rastvora prema:**

tački 7.2. metode 9.4. ovog priloga.

Za optimalni raspon određivanja od 0 do 10 µg/ml gvožđa, stavi se 0, 2, 4, 6, 8 i 10 ml radnog rastvora iz tačke 4.5.2. ove metode u niz odmjernih tikvica od 100 ml.

Ako je potrebno, podesi se koncentracija rastvora hlorovodonične kiseline što je moguće bliže koncentraciji rastvora za ispitivanje.

Doda se svakoj boci 10 ml rastvora lantanove soli korišćene u iz tačke 6.2. ove metode.

Poveća se zapremina sa 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

Rastvori sadrže 0, 2, 4, 6, 8 i 10 µg/ml gvožđa.

### **7.3. Određivanje prema:**

tački 7.3. metode 9.4. ovog priloga.

Pripremi se spektrometar iz tačke 5. ove metode za mjerjenje na talasnoj dužini od 248,3 nm.

### **8. Izražavanje rezultata prema:**

tački 8. metode 9.4. ovog priloga.

Procenat gvožđa u đubriva:

$$\text{Fe \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 9.3. ovog priloga:

$$\text{Fe \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Fe** količina gvožđa izražena kao procenat đubriva;

**X<sub>s</sub>** koncentracija (µg/ml) u rastvoru za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode;

**X<sub>b</sub>** koncentracija (µg/ml) u rastvoru slijepje probe iz tačke 7.1. ove metode;

**V** zapremina, u ml, ekstrakta dobijenog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju sprovedenom u tački 6.2. ove metode.;

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja **D**: ako su (a1), (a2), (a3),..., (ai) ili (a) alikvotni djelovi, a (v1), (v2), (v3),..., (vi) i (100) zapremine u ml koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja **D** biće jednak:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

## **Metoda 9.9. Određivanje mangana u ekstraktima đubriva pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije**

### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja mangana u ekstraktima đubriva.

### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorke đubriva, ekstrahovanih metodama 9.1. i 9.2. ovog priloga, čiji deklarisani sadržaj ukupnog mangana i/ili mangana rastvorljivog u vodi iz Priloga 1. Tabela E ovog pravilnika.

### **3. Načelo**

Nakon odgovarajućeg tretmana i razređenja ekstrakata, sadržaj mangana određuje se pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije.

### **4. Reagensi**

#### **4.1. Razrijedena hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l prema:**

tački 4.1. metode 9.4. ovog priloga

#### **4.2. Razrijedeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l prema:**

tački 4.2. metode 9.4. ovog priloga

#### **4.3. Rastvora lantanove soli (10 g La po litri) prema:**

tački 4.3. metode 9.4. ovog priloga

#### **4.4. Kalibracijski rastvori mangana**

##### **4.4.1. Osnovni rastvor mangana (1 000 µg/ml)**

U čaši od 250 ml, izvaga se do tačnosti 0,1 mg, 1 g mangana, doda se 25 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode.

Zagrijava se na grejnoj ploči sve dok se mangan potpuno ne rastopi.

Količina se premjesti u odmjerenu tikvicu od 1 000 ml.

Dopuni se vodom do oznake i dobro promiješa.

##### **4.4.2. Radni rastvor mangana (100 µg/ml)**

Stavi se 20 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.4.1 ove metode u 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode, u odmjerenu tikvicu od 200 ml.

Dopuni se zapremina sa 0,5 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

### **5. Oprema**

Atomski apsorpcijski spektrometar: iz tačke 5. metode 9.4. ovog priloga.

Instrument je opremljen izvorom zračenja karakterističnog za mangan (279,6 nm).

### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

#### **6.1. Rastvor ekstrakta mangana prema:**

metodi 9.1. i/ili metodi 9.2. ovog priloga i, ako je potrebno, metodi 9.3. ovog priloga.

#### **6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje prema:**

tački 6.2. metode 9.4. ovog priloga

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli iz tačke 4.3. ove metode.

### **7. Postupak**

#### **7.1. Pripremanje rastvora slijepje probe prema:**

tački 7.1. metode 9.4. ovog priloga.

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli korišćene iz tačke 6.2. ove metode.

#### **7.2. Pripremanje kalibracijskih rastvora prema:**

tački 7.2. metode 9.4. ovog priloga.

Za optimalni raspon određivanja od 0 do 5 µg/ml mangana, stavi se 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 ml radnog rastvora iz tačke 4.4.2. ove metode u niz odmernih tikvica od 100 ml.

Ako je potrebno, podesi se koncentracija rastvora hlorovodonične kiseline što je moguće bliže koncentraciji rastvora za ispitivanje.

Doda se svakoj boci 10 ml rastvora lantanove soli korišćene iz tačke 6.2. ove metode.

Dopuni se zapremina sa 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

Rastvori sadrže 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 µg/ml mangana.

### **7.3. Odredivanje prema:**

tački 7.3. metode 9.4. ovog priloga.

Pripremi se spektrometar iz tačke 5. ove metode za mjerjenje na talasnoj dužini od 279,6 nm.

### **8. Izražavanje rezultata prema:**

tački 8. metode 9.4. ovog priloga.

Procenat mangana u dubriva:

$$\text{Mn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 9.3.:

$$\text{Mn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Mn** količina mangana izražena kao procenat dubriva;

**X<sub>s</sub>** koncentracija (µg/ml) u rastvoru za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode;

**X<sub>b</sub>** koncentracija (µg/ml) u rastvoru slijede probe iz tačke 7.1. ove metode;

**V** zapremina, u ml, ekstrakta dobijenog u skladu s metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju sprovedenom u tački 6.2. ove metode;

**M** = masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja **D**: ako su (a1), (a2), (a3),..., (ai) ili (a) alikvotni djelovi, a (v1), (v2), (v3),..., (vi) i (100) zapremina u ml koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja **D** biće jednak:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

## **Metoda 9.10. Odredivanje molibdена u ekstraktima dubriva pomoću spektrometrije kompleksa sa amonijevim cijanatom**

### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja molibdена u ekstraktima dubriva.

### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorke dubriva, ekstrahovanih metodama 9.1. i 9.2. ovog priloga, čiji deklarirani sadržaj ukupnog i/ili molibdena rastvorljivog u vodi dat je u Prilogu 1. tabela E ovog pravilnika.

### **3. Načelo**

Molibden (V) formira kompleks [MoO(SCN)<sub>5</sub>] – u kiselom mediju sa SCN jonima.

Kompleks se ekstrahuje sa n-butil acetatom.

Ometajući joni, npr. željezni, ostaju u vodenoj fazi.

Žutonarančasta boja određuje se molekulskom apsorpcijском spektrometrijom na 470 nm.

### **4. Reagensi**

#### **4.1. Razrijedena hlorovodonična kisjelina (HCl), oko 6 mol/l prema:**

Tački 4.1. metode 9.4. ovog priloga

#### **4.2. Rastvor bakra (70 mg/l) u 1,5 mol/l hlorovodonične kisjeline**

Rastopi se 275 mg bakrovog sulfata (CuSO<sub>4</sub> 5H<sub>2</sub>O) izvaganog do tačnosti 0,1 mg u 250 ml 6 mol/l rastvora hlorovodonične kisjeline iz tačke 4.1. ove metode u odmjerne tikvici od 1 000 ml. Dopuni se zapremina vodom i dobro promiješa.

#### **4.3. Rastvor askorbinske kisjeline (50 g/l)**

Rastopi se 50 g askorbinske kisjeline (C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub>) u vodi u odmjerne tikvici od 1 000 ml.

Dopuni se zapremina vodom, dobro promiješai drži u hladnjaku.

#### **4.4.n-butilni acetat**

#### **4.5.Rastvor amonijum tiocijanata, 0,2 mol/l**

Rastopi se 15,224 g NH<sub>4</sub>SCN u vodi u odmjerne tikvici od 1 000 ml.

Dopuni se zapremina vodom, dobro promiješa i sačuva u boci tamne boje.

#### **4.6. Rastvor kositrenog hlorida (50 g/l) u 2 mol/l hlorovodonične kisjeline**

Rastvor mora biti savršeno bistar i pripremljen odmah prije upotrebe.

Koristi se vrlo čist kalaj hlorid jer inače rastvor neće biti bistar.

Za pripremanje 100 ml rastvora, rastopi se 5 g (SnCl<sub>2</sub> 2H<sub>2</sub>O) u 35 ml 6 mol/l HCl rastvora iz tačke 4.1. ove metode.

Doda se 10 ml rastvora bakra iz tačke 4.2. ove metode.

Dopuni se zapreminu vodom i dobro promiješa.

#### **4.7.Kalibracijski rastvori molibdена**

##### **4.7.1. Osnovni rastvor molibdена (500 µg/ml)**

Rastopi se 0,920 g amonijum molibdata [(NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> 4H<sub>2</sub>O] izvaganog do tačnosti 0,1 mg u 6 mol/l hlorovodonične kisjeline iz tačke 4.1. ove metode u odmjerne tikvici od 1 000 ml.

Dopuni se zapremina tim rastvorom i dobro promiješa.

##### **4.7.2. Srednji rastvor molibdена (25 µg/ml)**

Stavi se 25 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.7.1. ove metode u odmjerne tikvicu od 500 ml.

Dopuni se zapremina sa 6 mol/l rastvora hlorovodonične kisjeline iz tačke 4.1. ove metode i dobro promiješa.

##### **4.7.3. Radni rastvor molibdена (2,5 µg/ml)**

Stavi se 10 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.7.1. ove metode u odmjerne tikvicu od 100 ml.

Dopuni se zapremina sa 6 mol/l rastvora hlorovodonične kisjeline iz tačke 4.1. ove metode i dobro promiješa.

### **5. Oprema**

#### **5.1.Molekularni apsorpcijski spektrometar** sa cjevčicama optičke putanje 20 mm i postavljenim na talasnu dužinu od 470 nm

#### **5.2.Lijevci za odjeljivanje od 200 ili 250 ml**

#### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

##### **6.1. Rastvor ekstrakta mangana prema:**

metodi 9.1. i/ili metodi 9.2. ovog priloga i, ako je potrebno, metode 9.3. ovog priloga.

## **6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje**

Razrijedi se alikvotni dio ekstrakta iz tačke 6.1. ove metode sa 6 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode radi dobijanja odgovarajuće koncentracija molibdena.

Neka D bude faktor razrjeđivanja.

Uzima se alikvotni dio (a) iz rastvora ekstrakta koji sadrži 1 do 12 µg molibdena i stavi u lijevak za odjeljivanje iz tačke 5.2. ove metode. Dolije se do 50 ml 6 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode.

## **7. Postupak**

### **7.1. Pripremanje rastvora slijepo probe**

Priprema se rastvor slijepo probe ponavljajući cijeli postupak od faze ekstrakcije, preskačući jedino uzorak za ispitivanje đubriva.

### **7.2. Pripremanja niza kalibracijskih rastvora**

Priprema se niz od najmanje šest kalibracijskih rastvora rastvuće koncentracije koja odgovara optimalnom rasponu odziva spektrometra.

Za interval 0-12,5 µg molibdena, stavi se 0, 1, 2, 3, 4 i 5 ml radnog rastvora iz tačke 4.7.3. ove metode u lijevke za odjeljivanje iz tačke 5.2. ove metode.

Dolije se do 50 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline (4.1.).

Lijevcu sadrže 0, 2,5, 5, 7,5, 10 i 12,5 µg molibdena.

### **7.3. Razvoj i razdvajanje kompleksa**

U svaki lijevak za odjeljivanje iz tač. 6.2., 7.1. i 7.2. ove metode, dodaje se:

- 10 ml bakarnog rastvora iz tačke 4.2. ove metode;
- 20 ml rastvora askorbinske kiseline iz tačke 4.3. ove metode;

dobro promješa i čeka dvije ili tri minute.

Zatim se dodaje:

- 10 ml n-butil acetata iz tačke 4.4. ove metode, koristeći preciznu pipetu
- 20 ml rastvora tiocianata iz tačke 4.5. ove metode.

Trese se jedan minut radi ekstrahovanja kompleksa u organskoj fazi; ostavi se da se nataloži; nakon razdvajanja dviju faza, odlije se cijela vodena faza; zatim se opere organska fazasa:

- 10 ml rastvora kalaj hlorida iz tačke 4.6. ove metode.

Trese se jedan minut.

Ostavi se da se nataloži i odlije se vodena faza.

Sakupi se organska faza u epruvetu ardi skupljanja kapljica vode u suspenziji.

### **7.4. Određivanje**

Mjeri se apsorpcija rastvora dobijena u tački 7.3. ove metode, na talasnoj dužini od 470nm koristeći 0 µg/ml kalibracijske rastvore molibdena iz tačke 7.2. ove metode kao referencu.

### **8. Izražavanje rezultata**

Kalibracijska kriva se konstruiše na način da se duž apscise stavi odgovarajuća masa molibdena u kalibracijskoj rastvoru iz tačke 7.2. ove metode izražena u µg, a duž ordinate odgovarajuća vrijednost apsorpcije iz tačke 7.4. ove metode, očitanjem na spektrometru.

Iz krive se odredi masa molibdena u rastvoru za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode i rastvor slijepo probe iz tačke 7.1. ove metode.

Mase se označuju se kao ( $x_s$ ) i ( $x_b$ ).

Procenat molibdena u đubriva:

$$Mo \% = [(x_s - x_b) \times V/a \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 9.3. ovog priloga:

$$Mo \% = [(x_s - x_b) \times V/a \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Mo** količina molibdena izražena kao procenat đubriva;

**a** zapremina alikvota, u ml, uzet iz posljednjeg razrjeđenog rastvora iz tačke 6.2. ove metode;

**Xs** masa Mo u µg u probnoj rastvoru iz tačke 6.2. ove metode;

**Xb** masa Mo u µg u rastvoru slijepo probe iz tačke 7.1. ove metode, čiji zapremina odgovara zapremini (a) alikvota rastvora za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode.

**V** zapremina, u ml, rastvora ekstrakta dobijenog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju sprovedenom u iz tačke 6.2. ove metode.

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja D: ako su (a1), (a2) uzastopni alikvotni djelovi, a (v1), (v2) zapremine koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja D biće jednak:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2)$$

## **Metoda 9.11. Određivanje cinka u ekstraktima đubriva pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije**

### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja cinka u ekstraktima đubriva.

### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorke đubriva, ekstrahovanih metodama 9.1. i 9.2. ovog priloga, čiji deklarisani sadržaj ukupnog i/ili cinka rastvorljivog u vodi datog u Prilogu 1. Tabele E ovog pravilnika.

### **3. Načelo**

Nakon odgovarajućeg tretmana i razredjivanja ekstrakata, sadržaj cinka određuje se pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije.

### **4. Reagensi**

#### **4.1. Razrijedena hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l prema:**

tački 4.1. metode 9.4. ovog priloga.

#### **4.2. Razrjeđeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l prema:**

tački 4.2. metode 9.4. ovog priloga.

#### **4.3. Rastvora lantanove soli (10 g La po litri) prema:**

tački 4.3. metode 9.4. ovog priloga.

#### **4.4. Kalibracijski rastvor cinka**

##### **4.4.1. Osnovni rastvor cinka (1 000 µg/ml)**

U odmjernoj tikvici od 1 000 ml rastopi se 1 g cinkovog praha ili ljuspica do 0,1 mg u 25 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode.

Kad je potpuno rastopljeno, dopuni se zapremina vodom i dobro promiješa.

##### **4.4.2. Radni rastvor cinka (100 µg/ml)**

Razrijedi se 20 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.4.1. ove metode u 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode, u odmjernu tikvicu od 200 ml.

Dopuni se zapremina sa 0,5 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

#### **5. Oprema**

Atomski apsorpcijski spektrometar: iz tačke 5 metode 9.4. ovog priloga.

Instrument je opremljen izvorom zračenja karakterističnog za cink (213,8 nm), a spektrometar dozvoljava da se uradi pozadinska korekcija.

#### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

##### **6.1. Rastvor ekstrakta cinka prema:**

metodi 9.1. i/ili metodi 9.2. ovog priloga i, ako je potrebno, metode 9.3. ovog priloga.

##### **6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje prema:**

tački 6.2. metode 9.4. ovog priloga

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli iz tačke 4.3. ove metode.

#### **7. Postupak**

##### **7.1. Pripremanje rastvora slijepo probe prema:**

tački 7.1. metode 9.4. ovog priloga.

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli korišćene u iz tačke 6.2. ove metode

##### **7.2. Pripremanje kalibracijskih rastvora prema:**

tački 7.2. metode 9.4. ovog priloga

Za optimalni raspon određivanja od 0 do 5 µg/ml cinka, stavi se 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 ml radnog rastvora iz tačke 4.4.2. ove metode u niz odmjerne tikvice od 100 ml.

Ako je potrebno, podesi se koncentracija rastvora hlorovodonične kiseline što je moguće bliže koncentraciji rastvora za ispitivanje.

Doda se svakoj boci 10 ml rastvora lantanove soli korišćene u tački 6.2. ove metode.

Dopuni se zapremina na 100 ml s 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

Rastvori sadrže 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 µg/ml cinka.

##### **7.3. Određivanje prema:**

tački 7.3. metode 9.4. ovog priloga.

Pripremi se spektrometar (5) za mjerjenje na talasnoj dužini od 213,8 nm.

##### **8. Izražavanje rezultata prema:**

tački 8. metode 9.4. ovog priloga.

Procenat cinka u đubriva:

$$\text{Zn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 9.3.:

$$\text{Zn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Zn** količina cinka izražena kao procenat đubriva;

**Xs** koncentracija (µg/ml) u rastvoru za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode;

**Xb** koncentracija (µg/ml) u rastvoru slijepo probe iz tačke 7.1. ove metode;

**V** zapremina, u ml, ekstrakta dobijenog u skladu sa metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju sprovedenom iz tačke 6.2. ove metode.

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu s metodom 9.1. ili 9.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja **D**: ako su (a1), (a2), (a3), ..., (ai) ili (a) alikvotni djelovi, a (v1), (v2), (v3), ..., (vi) i (100) zapremine u ml koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja **D** biće jednak:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times \dots \times (vi/ai) \times (100/a)$$

#### **METODE 10. MIKRO-HRANIVA U KONCENTRACIJI VEĆOJ OD 10 %**

##### **Metoda 10.1. Ekstrakcija ukupnih mikro-hraniva u đubrivima carskom vodom**

Standard:

**EN 16964:** Đubriva – Ekstrakcija ukupnih mikrohraniva u đubrivima carskom vodom

Za ovu ispitnu metodu sproveden je “ring test”.

##### **Metoda 10.2. Ekstrakcija vodorastvorljivih mikrohraniva u đubrivima i uklanjanje organskog spojeva iz ekstrakata đubriva**

Standard:

**EN 16962:** Gnojiva – Ekstrakcija vodorastvorljivih mikrohraniva u đubrivima i uklanjanje organskog spojeva iz ekstrakata đubriva

Za ovu ispitnu metodu sproveden je “ring test”.

##### **Metoda 10.3. Određivanje kobalta, bakra, gvožđa, mangana i cinka plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (FAAS)**

Standard:

**EN 16965:** Dubriva – Određivanje kobalta, bakra, gvožda, mangana i cinka plamenom atomskom apsorpcijском spektrometrijom (FAAS)  
Za ovu ispitnu metodu sproveden je “ring test”.

**Metoda 10.4. Određivanje bora, kobalta, bakra, gvožda, mangana, molibdena i cinka tehnikom ICP-AES**

Standard:

**EN 16963:** Dubriva – Određivanje bora, kobalta, bakra, gvožda, mangana, molibdena i cinka tehnikom ICP-AES

Za ovu ispitnu metodu sproveden je “ring test”.

**Metoda 10.5. Određivanje bora acidimetrijom**

Standard:

**EN 17042:** Dubriva – Određivanje bora u koncentracijama > 10 % acidimetrijom

Za ovu ispitnu metodu sproveden je “ring test”.

**Metoda 10.6. Određivanje molibdena gravimetrijskom metodom sa 8-hidroksikinolinom**

Standard:

**CEN/TS 17060:** Dubriva – Određivanje molibdena u koncentracijama > 10 % gravimetrijskom metodom sa 8-hidroksikinolinom

Za ovu ispitnu metodu sproveden je “ring test”.

**Metoda 10.7. Određivanje bakra u ekstraktima dubriva titrimetrijskom metodom**

**1. Obim**


Metoda opisuje postupak određivanja bakra u ekstraktima dubriva.

**2. Područje primjene**


Postupak se primjenjuje na analizirane uzorce dubriva, ekstrahovanih metodama 10.1. i 10.2. ovog priloga, čiji je deklarisani sadržaj bakra dat u Prilogu 1 tabela E ovog pravilnika.

**3. Načelo**

Joni bakra reduciraju se u kiselom mediju kalijevim jodidom:



Jod koji se oslobađa na taj način titira se standardnim rastvorom natrijumovog tiosulfata u prisutnosti škroba kao indikatora u skladu sa:



**4. Reagensi**

**4.1. Azotna kiselina (HNO<sub>3</sub>, d<sub>20</sub> = 1,40 g/ml)**

**4.2. Urea [(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>C = O]**

**4.3. Rastvor amonijum bifluorida (NH<sub>4</sub>HF<sub>2</sub>) 10 % m/v**

Rastvor se drži u plastičnoj posudi.

**4.4. Rastvor amonijum hidroksida (1 + 1)**

Promiješa se 1 zapremina amonijaka (NH<sub>4</sub>OH, d<sub>20</sub> = 0,9 g/ml) sa jednom zapreminom vode.

**4.5. Standardni rastvor natrijumovog tiosulfata**

Rastopi se 7,812 g natrijumovog tiosulfata pentahidrata (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · 5H<sub>2</sub>O) sa vodom u odmjerenoj tikvici od jednog litra.

Rastvor se priprema tako da je 1 ml = 2 mg Cu.

Zbog stabilizacije, dodaje se nekoliko kapi hloroform-a.

Rastvor se drži u staklenoj posudi zaštićen od direktnog svjetla.

**4.6. Kalijev jodid (KI)**

**4.7. Rastvor kalijum tiocijanata (KSCN) (25 % m/v)**

Rastvor se drži u plastičnoj tikvici.

**4.8. Rastvor škroba (oko 0,5 %)**

Stavi se 2,5 g škroba u čašu od 600 ml.

Doda se oko 500 ml vode.

Rastvor treba da ključa tokom miješanja.

Ohladi se do sobne temperature.

Rastvor ima kratak rok trajanja koji se može produžiti dodavanjem oko 10 mg živinog jodida.

**5. Pripremanje rastvora za analizu**

Pripremanje rastvora bakra prema:

metodi 10.1. i 10.2. ovog priloga.

**6. Postupak**

**6.1. Pripremanje titracijskog rastvora**

Stavi se alikvotni dio rastvora koji ne sadrži manje od 20 – 40 mg Cu u Erlenmeyerovu tikvicu od 500 ml.

Odstrani se višak kiseonika koji se nakratko pojavi prilikom ključanja.

Dopuni se zapremina vodom do oko 100 ml.

Doda se 5 ml azotne kiseline iz tačke 4.1. ove metode, doveđe se do ključanja i ostavi da ključa otprilike pola minute.

Skloni se Erlenmeyerova tikvica sa grejne ploče, dodati oko 3 g uree iz tačke 4.2. ove metode i ostavi se da ključa još oko pola minute.

Skloniti sa uređaja za zagrijavanje i dodati oko 200 ml hladne vode.

Ohladi se sadržaj Erlenmeyerove tikvice do sobne temperature, ako je potrebno.

Postepeno se dodaje rastvor amonijum hidroksida iz tačke 4.4. ove metode sve dok rastvor ne postane plav i se doda višak od 1 ml.

Doda se 50 ml rastvora amonijum bifluorida iz tačke 4.3. ove metode i promiješa se.

Doda se 10 g kalijum jodida iz tačke 4.6. ove metode i rastopi se.

**6.2. Titriranje rastvora**

Stavi se Erlenmeyerova tikvica na magnetsku miješalicu.

Ubaciti štapić u Erlenmeyerovu tikvicu i podesi se miješalica na željenu brzinu.

Koristeći biretu, dodaje se standardni rastvor natrijumovog tiosulfata iz tačke 4.5. ove metode sve dok smeda boja joda oslobođenog iz rastvora ne postane manje intenzivna.

Dodaje se 10 ml rastvora skroba iz tačke 4.8. ove metode.

Nastavi se titriranje s rastvrom natrijumovog tiosulfata iz tačke 4.5. ove metode sve dok se ljubičasta boja skoro potpuno ne izgubi.

Dodaje se 20 ml rastvora kalijum tiocijanata iz tačke 4.7. ove metode i nastavi se titriranje sve dok ljubičastoplava boja potpuno ne nestane.

Zabilježiti zapreminu upotrijebljenog rastvora tiosulfata.

## 7. Izražavanje rezultata

1 ml standardne rastvora natrijumovog tiosulfata iz tačke 4.5. ove metode odgovara 2 mg Cu.

Procenat bakra u đubriva izražava se:

$$\text{Cu (\%)} = X \frac{V}{a \times M \times 5}$$

Gdje je:

**X** zapremina, u ml, korišćene rastvora natrijumovog tiosulfata;

**V** zapremina, u ml, ekstraktne rastvora dobijenog u skladu sa metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga;

**a** zapremina, u ml, alikvotnog dijela;

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje sa kojim se postupalo u skladu sa metodom 10.1. i 10.2. ovog priloga.

## Metoda 10.8. Određivanje gvožđa u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

### 1. Obim

Metoda opisuje postupak određivanja gvožđa u ekstraktima đubriva.

### 2. Područje primjene

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorce đubriva, ekstrahovanih metodama 10.1. i 10.2. ovog priloga, čiji deklarisani sadržaj ukupnog gvožđa i/ili gvožđa rastvorljivog u vodi datim u Prilogu 1 tabela E ovog pravilnika.

### 3. Načelo

Nakon odgovarajućeg tretmana i razređivanja ekstrakata, sadržaj gvožđa određuje se atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

### 4. Reagensi

#### 4.1. Razrijedena hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l prema:

tački 4.1. metode 10.4. ovog priloga.

#### 4.2. Razrijedeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l prema:

tački 4.2. metode 10.4. ovog priloga.

#### 4.3. Rastvor vodonik peroksida (30 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, d<sub>20</sub> = 1,11 g/ml), bez mikro-hraniva

#### 4.4. Rastvora lantanove soli (10 g La po litri) prema:

tački 4.3. metode 10.4. ovog priloga

#### 4.5. Kalibracijska rastvor gvožđa

##### 4.5.1. Osnovni rastvor gvožđa (1 000 µg/ml)

U časi od 500 ml izvaga se, do tačnosti 0,1 mg, 1 g željezne žice, doda se 200 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode, i 15 ml rastvora vodonik peroksida iz tačke 4.3. ove metode.

Zagrijava se na grejnoj ploči sve dok se gvožđe potpuno ne rastopi.

Kad se ohladi, količina se premjesti u odmjerenu tikvicu od 1 000 ml.

Dopuni se vodom do oznake i dobro promiješa.

##### 4.5.2. Radni rastvor gvožđa (100 µg/ml)

Stavi se 20 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.5.1. ove metode u odmjerenu tikvicu od 200 ml. Dopuni se do oznake 0,5 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

### 5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar: iz tačke 5. metode 10.4. ovog priloga.

Instrument je opremljen izvorom zračenja karakterističnog za gvožđe (248,3 nm).

### 6. Pripremanje rastvora za analizu

#### 6.1. Rastvor ekstrakta gvožđa prema:

metodi 10.1. i/ili metodi 10.2. ovog priloga i, ako je potrebno, metode 10.3. ovog priloga.

#### 6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje prema:

tački 6.2. i metode 9.4. ovog priloga

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli.

### 7. Postupak

#### 7.1. Pripremanje slijepo rastvora prema:

tački 7.1. i metode 10.4. ovog priloga.

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli korišćene u tački 6.2. ove metode.

#### 7.2. Pripremanje kalibracijskih rastvora prema

tački 7.2. metode 10.4. ovog priloga.

Za optimalni raspon određivanja od 0 do 10 µg/ml gvožđa, u niz odmjerneih tikvica od 100 ml stavlja se redom 0, 2, 4, 6, 8 i 10 ml radnog rastvora iz tačke 4.5.2. ove metode.

Ako je potrebno, podesi se koncentracija rastvora hlorovodonične kiseline što je moguće bliže koncentraciji rastvora za ispitivanje.

Dodaje se 10 ml rastvora lantanove soli korišćene u tački 6.2. ove metode.

Povećava se zapremina sa 0,5 mol/l rastvorom hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.

Rastvori sadrže 0, 2, 4, 6, 8 i 10 µg/ml gvožđa.

#### 7.3. Određivanje prema:

tački 7.3. metode 10.4. ovog priloga.

Priprema se spektrometar iz tačke 5 ove metode za mjerjenje na talasnoj dužini od 248,3 nm.

### 8. Izražavanje rezultata prema:

tački 8 metode 10.4. ovog priloga.

Procenat gvožđa u đubriva:

$$\text{Fe (\%)} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 10.3.:

$$\text{Fe (\%)} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Fe** količina gvožđa izražena kao procenat đubriva;

**Xs** koncentracija (µg/ml) u rastvoru za ispitivanje iz tačke 6.2. ove metode;

**Xb** koncentracija (µg/ml) u rastvoru slijepje probe iz tačke 7.1. ove metode;

**V** zapremina, u ml, ekstrakta dobijenog u skladu s metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju provedenom u tački 6.2. ove metode.

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu sa metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja **D**: ako su (a1), (a2), (a3), ..., (ai) ili (a) alikvotni djelovi, a (v1), (v2), (v3), ..., (vi) i (100) zapremina u ml koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja **D** biće jednak:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times \dots \times (vi/ai) \times (100/a)$$

#### Metoda 10.9. Odredivanje mangana u ekstraktima đubriva titriranjem

##### 1. Obim

Metoda opisuje postupak odredivanja mangana u ekstraktima đubriva.

##### 2. Područje primjene

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorce đubriva, ekstrahovanih metodama 10.1. i 10.2. ovog priloga, čiji je deklarisani sadržaj mangana dat u Prilogu 1 tabela E ovog pravilnika.

##### 3. Načelo

Ako su joni hlorida prisutni u ekstraktu, oni se odstranjuju ključanjem ekstrakta sumpornom kiselinom.

Mangan oksidira sa natrijumim bizmutatom u azotno kiselom mediju.

Stvoreni permanganat reducira se viškom gvožđevog sulfata.

Višak se titriра na rastvoru kalijum permanganata.

##### 4. Reagensi

###### 4.1. Koncentrovana sumporna kiselina ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ , $d_{20} = 1,84 \text{ g/ml}$ )

###### 4.2. Sumporna kiselina, oko 9 mol/l

Promiješa se pažljivo 1 zapremina koncentrovane sumporne kiseline iz tačke 4.1. ove metode sa 1 zapreminom vode.

###### 4.3. Azotna kiselina, 6 mol/l

Promiješa se 3 zapremine azotne kiseline ( $\text{HNO}_3$ ,  $d_{20} = 1,40 \text{ g/ml}$ ) sa 4 zapremine vode.

###### 4.4. Azotna kiselina, 0,3 mol/l

Promiješa se 1 zapremina 6 mol/l azotne kiseline sa 19 zapreminom vode.

###### 4.5. Natrijum bizmutat ( $\text{NaBiO}_3$ ), (85 %).

###### 4.6. Dijatomejska zemlja

###### 4.7. Ortosforna kiselina, 15 mol/l ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ , $d_{20} = 1,71 \text{ g/ml}$ )

###### 4.8. Rastvor gvožđa sulfata, 0,15 mol/l

Rastopi se 41,6 g gvožđa sulfata heptahidrata ( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) u odmjerenoj tirkvici od jednog litra.

Doda se 25 ml koncentrovane sumporne kiseline iz tačke 4.1. ove metode i 25 ml fosforne kiseline iz tačke 4.7. ove metode.

Dolije se do 1000 ml. i promiješa.

###### 4.9. Rastvor kalijum permanganata, 0,020 mol/l

Izvaga se 3,160 g kalijum permanganata ( $\text{KMnO}_4$ ) do tačnosti 0,1 mg.

Rastopi se i poveća zapremina vodom do 1 000 ml.

###### 4.10. Rastvor srebrnog nitrata, 0,1 mol/l

Rastopi se 1,7 g srebrnog nitrata ( $\text{AgNO}_3$ ) u vodi i poveća zapremina do 100 ml.

##### 5. Oprema

###### 5.1. Filter lončić P 16/ISO 4 793, poroznost 4, kapacitet 50 ml, postavljen na tirkvicu za filtriranje od 500 ml.

###### 5.2. Magnetska miješalica

###### 6. Pripremanje rastvora za analizu

###### 6.1. Rastvor manganovog ekstrakta prema:

metodi 10.1. i 10.2. ovog priloga.

Ako nije poznato jesu li prisutni jonihlorida, sprovodi se ispitivanje na rastvoru s jednom kapi rastvora srebrnog nitrata iz tačke 4.10. ove metode.

###### 6.2. U nedostatku jona hlorida, stavlja se alikvot ekstrakta koji sadrži 10 do 20 mg mangana u čašu od 400 ml.

Zapremina treba da se postigne do otprilike 25 ml isparavanjem ili dodavanjem vode.

Dodaje se 2 ml koncentrovane sumporne kiseline iz tačke 4.1. ove metode.

###### 6.3. Ako su prisutni hloridni joni, potrebno ih je odstraniti na sljedeći način

Stavi se alikvot ekstrakta koji sadrži 10 do 20 mg mangana u visoku čašu od 400 ml.

Doda se 5 ml 9 mol/l sumporne kiseline iz tačke 4.2. ove metode.

Rastvor se stavi u digestor, doveđe se do ključanja na grejnoj ploči i ostavi da ključa dok se ne oslobodi obilni bijeli dim.

Nastavlja se dok zapremina ne bude smanjena na otprilike 2 ml (tanki film sirupaste tečnosti na dnu čaše).

Ostavlja se da se ohlađi na sobnoj temperaturi.

Pažljivo se dodaje 25 ml vode i još jednom

a prisutnost hlorida sa jednom kapi rastvora srebrnog nitrata iz tačke 4.10. ove metode.

Ako još uvijek ima hlorida, postupak se ponavlja nakon dodavanja 5 ml 9 mol/l sumporne kiseline iz tačke 4.2. ove metode.

## **7. Postupak**

Doda se 25 ml 6 mol/l azotne kiseline iz tačke 4.3. ove metode i 2,5 g natrijumovog bizmutata iz tačke 4.5. ove metode u čašu od 400 ml koja sadrži rastvor za ispitivanje.

Snažno se miješa tri minute na magnetskoj miješalici iz tačke 5.2. ove metode.

Doda se 50 ml 0,3 mol/l azotne kiseline iz tačke 4.4. ove metode i ponovo promiješati.

Filtrira se u vakuumu kroz filter lončić iz tačke 5.1. ove metode, čije dno je pokriveno dijatomejskom zemljom iz tačke 4.6. ove metode.

Oprati lončić nekoliko puta sa 0,3 mol/l azotne kiseline iz tačke 4.4. ove metode dok se ne dobije bezbojni filtrat.

Premjesti se filtrat i rastvor za pranje u čašu od 500 ml.

Promiješa i doda 25 ml 0,15 mol/l rastvora gvožđevog sulfata iz tačke 4.8. ove metode.

Ako nakon dodavanja gvožđevog sulfata filtrat požuti, doda se 3 ml 15 mol/l ortofosforne kiseline iz tačke 4.7. ove metode.

Koristeći biretu, titriра se višak gvožđa sulfata sa 0,02 mol/l rastvora kalijum permanganata iz tačke 4.9. ove metode dok mješavina ne postane ružičasta, a boja ostane stabilna jedan minut. Sprovodi se slijepa proba u istim uslovima, preskačući jedino uzorak za ispitivanje.

Napomena:

Oksidirani rastvor ne smije doći u kontakt sa gumom.

## **8. Izražavanje rezultata**

1 ml 0,02 mol/l rastvora kalijum permanganata odgovara 1,099 mg mangana (Mn).

Procenat mangana u đubriva:

$$\text{Mn (\%)} \text{ where } = (x_b - x_s) \times 0,1099 \times \frac{V}{a \times M}$$

Gdje je:

**X<sub>b</sub>** zapremina, u ml, permanganata korišćenog u rastvoru slijepi probe;

**X<sub>s</sub>** zapremina, u ml, permanganata korišćenog u ispitnom uzorku;

**V** zapremina, u ml, rastvora ekstrakta dobijenog u skladu sa metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga;

**a** zapremina, u ml, alikvotnog dijela uzetog iz ekstrakta;

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje.

## **Metoda 10.10. Određivanje molibdena u ekstraktima đubriva gravimetrijskom metodom sa 8-hidroksikinolinom**

### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja molibdena u ekstraktima đubriva.

### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorke đubriva, ekstrahovanih metodama 10.1. i 10.2. ovog priloga, čiji deklarisani sadržaj molibdena dat u Prilogu 1 Tabela E ovog pravilnika.

### **3. Načelo**

Nivo molibdena određuje se taloženjem kao molibdenil oksinat u posebnim uslovima.

### **4. Reagensi**

#### **4.1. Rastvor sumporne kiseline, otprilike 1 mol/l**

Pažljivo se izlije 55 ml sumporne kiseline ( $H_2SO_4$ ,  $d_{20} = 1,84$  g/ml) u odmjernu tikvicu od 1 litra, koja sadrži 800 ml vode.

Promiješa se.

Nakon hlađenja, dolije se do jednog litra.

Promiješa se.

#### **4.2. Razrijedeni rastvor amonijaka (1:3)**

Promiješa se jedna zapreminakoncentrovanih rastvora amonijaka ( $NH_4OH$ ,  $d_{20} = 0,9$  g/ml) sa tri zapremine vode.

#### **4.3. Razrijedeni rastvor sirčetne kiseline (1:3)**

Promiješa se jedna zapremina koncentrovane sirčetne kiseline (99,7 %  $CH_3COOH$ ,  $d_{20} = 1,049$  g/ml) sa 3 zapremine vode.

#### **4.4. Rastvor dinatrijum soli etilen diamin tetra sirčetne kiseline (EDTA)**

Rastopi se 5 g  $Na_2EDTA$  u vodi u odmjerenoj tikvici od 100 ml.

Dolije se do oznake i promiješa.

### **4.5. Pufer rastvor**

U odmjerenoj tikvici od 100 ml, rastopi se 15 ml koncentrovane sirčetne kiseline u 30 g amonijum acetata u vodi.

Dolije se do 100 ml.

#### **4.6. Rastvor 7-hidroksikinolina (oksina)**

U odmjerenoj tikvici od 100 ml, rastopi se 3 g 8-hidroksikinolina u 5 ml koncentrovane sirčetne kiseline.

Doda se 80 ml vode.

Doda se rastvor amonijaka iz tačke 4.2. ove metode, kap po kap, dok se rastvor ne zamagli i doda sirčetna kiselina iz tačke 4.3. ove metode dok rastvor ponovo ne postane bistar.

Dopuni se vodom do 100 ml.

### **5. Oprema**

#### **5.1. Filter lončić P 16/ISO 4 793 , poroznost 4, kapacitet 30 ml**

#### **5.2. pH-metar sa staklenom elektrodom**

#### **5.3. Sušionik na 130 do 135 °C**

#### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

##### **6.1. Pripremanje rastvora molibdena:** prema metodi 10.1. i metodi 10.2. ovog priloga

### **7. Postupak**

#### **7.1. Pripremanje rastvora za ispitivanje**

Stavi se alikvotni dio koji sadrži 25 do 100 mg Mo u čašu od 250 ml.

Poveća se zapremina vodom do 50 ml.

Podesi se rastvor na  $pH = 5$  dodavajući rastvor sumporne kiseline iz tačke 4.1., kap po kap.

Doda se 15 ml rastvora EDTA iz tačke 4.4. ove metode, a zatim 5 ml pufer rastvora iz tačke 4.5. ove metode.

Poveća se zapremina vodom do otprilike 80 ml.

## **7.2. Dobijanje i pranje taloga**

Rastvor se lagano zagrije.

Neprestano se miješa, doda se rastvor oksina iz tačke 4.6. ove metode.

Nastavlja se sa taloženjem sve dok se ostatak više ne bude primjećivao.

Dodaje se sljedeći reagens sve dok rastvor ne postane lagano žut.

Obično je dovoljna količina od 20 ml.

Nastavlja se sa laganim zagrijavanjem taloga, dvije do tri minute.

Filtrira se kroz filter lončić iz tačke 5.1. ove metode.

Ispira se nekoliko puta sa 20 ml vruće vode.

Voda za čišćenje treba postepeno postati bezbojna, što ukazuje da oksin više nije prisutan.

## **7.3. Vaganje taloga**

Talog se suši na 130 do 135 °C do konstantne mase (najmanje jedan sat).

Ostavi se da se hlađi u eksikatoru, a zatim se vaga.

## **8. Izražavanje rezultata**

1 mg molibdenil oksinata, MoO<sub>2</sub>(C<sub>9</sub>H<sub>6</sub>ON)<sub>2</sub> odgovara 0,2305 mg Mo.

Procenat molibdena u đubriva:

$$\text{Mo (\%)} = X \times 0,02305 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

Gdje je:

**X** masa, u mg, taloga molibdenil oksinata;

**V** zapremina, u ml, ekstraktne rastvora dobijenog u skladu sa metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga;

**a** zapremina, u ml, alikvota uzetog iz posljednjeg razrjeđivanja;

**D** faktor razrjeđivanja alikvota;

**M** masa, u gramima, ispitnog uzorka.

## **Metoda 10.11. Određivanje cinka u ekstraktima đubriva pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije**

### **1. Obim**

Metoda opisuje postupak određivanja cinka u ekstraktima đubriva.

### **2. Područje primjene**

Postupak se primjenjuje na analizirane uzorke đubriva, ekstrahovanih metodama 10.1. i 10.2. ovog priloga, čiji deklarisani sadržaj cinka dat u Prilogu 1 tabela E ovog pravilnika.

### **3. Načelo**

Nakon odgovarajućeg tretmana i razređivanja ekstrakata, sadržaj cinka određuje se pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije.

### **4. Reagensi**

#### **4.1. Razrijedena hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l prema:**

tački 4.1. metode 10.4. ovog priloga.

#### **4.2. Razrijedeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l prema::**

tački 4.2. metode 10.4. ovog priloga.

#### **4.3. Rastvor lantanove soli (10 g La po litri) prema:**

tački 4.3. metode 10.4. ovog priloga.

#### **4.4. Kalibracijski rastvori cinka**

##### **4.4.1. Osnovni rastvor cinka (1 000 µg/ml)**

U odmjerenoj tikvici od 1 000 ml rastopiti 1 g cinkovog praha ili pahuljica do 0,1 mg u 25 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.1. ove metode.

Kad je potpuno rastopljeno, poveća se zapremina vodom i dobro promješa.

##### **4.4.2. Radni rastvor cinka (100 µg/ml)**

Razrijedi se 20 ml osnovnog rastvora iz tačke 4.4.1. ove metode u 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode, u odmjerenoj tikvici od 200 ml. Dopuni do oznake sa 0,5 mol/l hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promješa.

### **5. Oprema**

Atomski apsorpcijski spektrometar iz tačke 5. metode 10.4. ovog priloga.

Instrument je opremljen izvorom zračenja karakterističnog za cink (213,8 nm), a spektrometar treba da dozvoli da se uradi pozadinska korekcija.

### **6. Pripremanje rastvora za analizu**

#### **6.1. Rastvor ekstrakta cinka prema:**

metodi 10.1. i/ili metodi 10.2. ovog priloga.

#### **6.2. Pripremanje rastvora za ispitivanje prema:**

tački 6.2. metode 10.4. ovog priloga.

Rastvor za ispitivanje sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli iz tačke 4.3. ove metode.

### **7. Postupak**

#### **7.1. Pripremanje rastvora slijepe probe prema:**

tački 7.1. metode 10.4. ovog priloga.

Rastvor slijepe probe sadrži 10 % (v/v) rastvora lantanove soli korišćene u tački 6.2. ove metode

#### **7.2. Pripremanje kalibracijskih rastvora prema:**

tački 7.2. metode 10.4. ovog priloga.

Za optimalni raspon određivanja od 0 do 5 µg/ml cinka, stavi se 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 ml radnog rastvora iz tačke 4.4.2 ove metode u niz odmernih tikvica od 100 ml.

Ako je potrebno, podešiti koncentraciju rastvora hlorovodonične kiseline što je moguće bliže koncentraciji rastvora za ispitivanje.

Doda se svakoj boci 10 ml rastvora lantanove soli korišćene u tački 6.2. ove metode.

Dopuni se zapremina na 100 ml s 0,5 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline iz tačke 4.2. ove metode i dobro promiješa.  
Rastvori sadrže 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 µg/ml cinka.

### 7.3. Odredivanje prema:

tački 7.3. metode 10.4. ovog priloga.

Pripremi se spektrometar iz tačke 3 ove metode za mjerjenje na talasnoj dužini od 213,8 nm.

### 8. Izražavanje rezultata prema:

tački 8. metode 10.4. ovog priloga

Procenat cinka u dubriva:

$$Zn (\%) = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Ako se koristi metoda 10.3. ovog priloga:

$$Zn (\%) = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

Gdje je:

**Zn** količina cinka izražena kao procenat dubriva;

**Xs** koncentracija (µg/ml) u rastvoru za ispitivanje;

**Xb** koncentracija (µg/ml) u rastvoru slijeve probe;

**V** zapremina, u ml, rastvora ekstrakta dobijenog u skladu sa metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga;

**D** faktor koji odgovara razrjeđivanju provedenom u tački 6.2. ove metode;

**M** masa, u gramima, uzorka za ispitivanje uzetog u skladu sa metodom 10.1. ili 10.2. ovog priloga.

Izračunavanje faktora razrjeđivanja D:

ako su (a1), (a2), (a3), ..., (ai) ili (a) alikvotni obroci, a (v1), (v2), (v3), ..., (vi) i (100) zapremina u ml koji odgovaraju svom razrjeđivanju, faktor razrjeđivanja D biće jednak:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

## METODE 11. HELIRAJUĆI I KOMPLEKSIRAJUĆI AGENSI

### Metoda 11.1. Odredivanje sadržaja helatnog mikro-hraniva i helirane frakcije mikro-hraniva:

Standard:

**EN 13366:** Dubriva - Obrada kationskom izmjenjujućom smolom za odredivanje sadržaja helatnih mikro-hraniva i helirane frakcije mikro-hraniva (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.2. Odredivanje EDTA, HEDTA i DTPA:

Standard:

**EN 13368-1:** Dubriva - Određivanje helatnih reagensa u dubrivima putem jonske hromatografije - 1. dio: EDTA, HEDTA i DTPA (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.3. Odredivanje gvožđa heliranog sa o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA i HBED:

Standard:

**EN 13368-2:** Dubriva - Određivanje helatnih agensa u dubrovima hromatografijom. Dio 2: Određivanje Fe heliranog sa o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA i HBED jonskom hromatografijom (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.4. Odredivanje gvožđa heliranog sa EDDHSA:

Standard:

**EN 15451:** Dubriva - Određivanje helatnih reagensa - Određivanje gvožđa heliranog sa EDDHSA putem jonske parne hromatografije (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.5. Odredivanje gvožđa heliranog sa o,p EDDHSA:

Standard:

**EN 15452:** Dubriva - Odredivanje helatnih reagensa - Određivanje gvožđa heliranog sa o,p EDDHSA reverznom fazom HPLC (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.6. Odredivanje IDHA:

Standard:

**EN 15950:** Dubriva - Određivanje N-(1,2-dikarboksietil)-D,L-asparaginske kiseline (Iminodijantarna kiselina, IDHA) pomoću tečne hromatografije visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.7. Odredivanje lignosulfonata:

Standard:

**EN 16109:** Dubriva - Odredivanje jona mikro-hraniva kompleksiranih u dubrovima – Identifikacija lignosulfonata (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.8. Odredivanje sadržaja kompleksiranih mikro-hraniva i kompleksiranih frakcija mikro-hraniva:

Standard:

**EN 15962:** Dubriva - Odredivanje sadržaja kompleksiranih mikro-hraniva i kompleksiranih frakcija mikro-hraniva (metoda ispitana ring testom).

### Metoda 11.9. Odredivanje [S,S]-EDDS-a

Standard:

**EN 13368-3 dio 3.**: Đubriva – Određivanje khelirajućih agensa u đubrivima pomoću hromatografije: Određivanje [S,S]-EDDS-a hromatografijom sa ionskim parovima. Metoda ispitana ring testom.

#### **Metoda 11.10.: Određivanje HGA-e**

Standard:

**EN 16847**: Đubriva – Određivanje kompleksirajućih agensa u đubrivima – Identifikacija heptaglukonske kiseline hromatografijom. Metoda ispitana ring testom.

### **METODE 12. INHIBITORI UREAZE I NITRIFIKACIJE:**

#### **Metoda 12.1. Određivanje dicijanamida:**

Standard:

**EN 15360**: Đubriva - Određivanje dicijanamida - metoda korišćenjem tečne hromatografije visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.2. Određivanje NBPT:**

Standard:

**EN 15688**: Đubriva - Određivanje inhibitora ureaze N-(n-butil)tiofosforni triamid (NBPT) korišćenjem tečne hromatografije visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.3. Određivanje 3-metilpirazola:**

Standard:

**EN 15905**: Đubriva - Određivanje 3-metilpirazola (MP) pomoću tečne hromatografije visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.4. Određivanje TZ:**

Standard:

**EN 16024**: Đubriva - Određivanje 1H,1,2,4-triazola u urei i u đubrivima koja sadrže ureu – Metoda pomoću tečne hromatografije visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.5. Određivanje 2-NPT:**

Standard:

**EN 16075**: Đubriva - Određivanje N-(2-nitrofenil) triamida fosforne kiseline (2-NPT) u urei i u đubrivima koja sadrže ureu - Metoda pomoću tečne hromatografije visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.6. Određivanje DMPP-a:**

Standard:

**EN 16328**: Đubriva - Određivanje 3,4-dimetil-1H-pirazol fosfata (DMPP) - Metoda sa tečnom hromatografijom visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.7. Određivanje NBPT/NPPT:**

Standard:

**EN 16651**: Đubriva - Određivanje triamida N-(n-butil)tiofosforne kiseline (NBPT) i triamida N-(n-propil)tiofosforne kiseline (NPPT) - Metoda sa tečnom hromatografijom visokog efekta (HPLC) (metoda ispitana ring testom).

#### **Metoda 12.8. Određivanje DMPSA-a**

Standard:

**EN 17090**: Đubriva – Određivanje inhibitora nitrifikacije DMPSA-a u đubrivima – Metoda tečne hromatografije visoke efikasnosti (HPLC). Ova metoda je ispitana ring testom.

### **METODE 13. TEŠKI METALI:**

#### **Metoda 13.1. Određivanje sadržajakadmijuma:**

Standard:

**EN 14888**: Đubriva i granični materijali - Određivanje sadržaja kadmijuma (metoda ispitana ring testom).

### **METODE 14. KREČNI MATERIJALI:**

#### **Metoda 14.1. Određivanje distribucije veličine krečnih materijala suvim i mokrim prosijavanjem:**

Standard:

**EN 12948**: Krečni materijali - Određivanje distribucije veličine suvimi i mokrim prosijavanjem (metoda je ispitana ring testom).

#### **Metoda 14.2. Određivanje reaktivnosti karbonata i silikata krečnih materijala hidrokloričnom kiselinom:**

Standard:

**EN 13971**: Karbonat i silikat krečnih materijala - Određivanje reaktivnosti - Metoda potenciometrijskog titriranja sa hidrokloričnom kiselinom (metoda je ispitana ring testom).

#### **Metoda 14.3. Određivanje reaktivnosti metodom automatskog titriranja sa limunskom kiselinom:**

Standard:

**EN 16357**: Karbonat krečnih materijala - Određivanje reaktivnosti - Metoda automatskog titriranja sa limunskom kiselinom (metoda je ispitana ring testom).

**Metoda 14.4. Određivanje vrijednosti neutralizacije krečnih materijala:**

Standard:

**EN 12945:** Krečni materijali - Određivanje vrijednost neutralizacije - Titrimetrijska metoda (metoda je ispitana ring testom).**Metoda 14.5. Određivanje kalcijuma u krečnim materijalima metodom oksalata:**

Standard:

**EN 13475:** Krečni materijali - Određivanje sadržaja kalcijuma - Metoda oksalata (metoda je ispitana ring testom).**Metoda 14.6. Određivanje kalcijuma i magnezijuma u krečnim materijalima kompleksometrijski:**

Standard:

**EN 12946:** Krečni materijali - Određivanje sadržaja kalcijuma i magnezijuma - Kompleksometrijska metoda (metoda je ispitana ring testom).**Metoda 14.7. Određivanje magnezijuma u krečnim materijalima metodom atomske apsorpcijske spektometrije:**

Standard:

**EN 12947:** Krečni materijali - Određivanje sadržaja magnezijuma - Metoda atomske apsorpcijske spektometrije (metoda je ispitana ring testom).**Metoda 14.8. Određivanje sadržaja vlage:**

Standard:

**EN 12048:** Čvrsta dubriva i krečni materijali - Određivanje sadržaja vlage - Gravimetrijska metoda sušenjem na  $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  (metoda je ispitana ring testom).**Metoda 14.9. Određivanje razbijanja granula:**

Standard:

**EN 15704:** Krečni materijali - Određivanje razbijanja granuliranog kalcijuma i kalcijum/magnezijumovih karbonata pod uticajem vode (metoda je ispitana ring testom).**Metoda 14.10. Određivanje efekta proizvoda inkubacijom tla:**

Standard:

**EN 14984:** Krečni materijali - Određivanje efekta proizvoda na pH tla - metoda inkubacije tla (metoda je ispitana ring testom)**Član 3**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

\* U ovaj pravilnik prenijete su: Regulativa Komisije (EU) 2020/1666 od 10. novembra 2020. o izmjeni Regulative (EZ) br. 2003/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta o dubrivima u svrhu uključivanja novog tipa EZ dubriva u Prilog I.; Regulativa Komisije (EU) 2021/862 od 28. maja 2021. o izmjeni Regulative (EZ) br. 2003/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta o dubriva za potrebe uvrštavanja novog tipa EZ dubriva u Prilog I.; Regulativa Komisije (EU) 2019/1102 od 27. juna 2019. o izmjeni Regulative (EZ) br. 2003/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta o dubrivima u svrhu prilagođavanja priloga I. i IV.; Regulativa Komisije (EU) 2016/1618 od 8. septembra 2016. o izmjeni Regulative (EZ) br. 2003/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta o dubrivima u svrhu prilagođavanja priloga I. i IV.

Broj: 05-313/22-16231/3

Podgorica, 28. decembra 2022. godine

Ministar,  
**Vladimir Joković**, s.r.